

**1948.**

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**UKAZ**  
**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU**  
**NA DOHODAK FIZIČKIH LICA**

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica**, koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine.

Broj: 01-1339/2

Podgorica, 30. decembar 2021. godine

**Predsjednik Crne Gore,**  
**Milo Đukanović, s.r.**

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva, na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine, donijela je

**ZAKON**  
**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA**  
**DOHODAK FIZIČKIH LICA**

Član 1

U Zakonu o porezu na dohodak fizičkih lica („Službeni list RCG“, br. 65/01, 37/04 i 78/06 i „Službeni list CG“, br. 86/09, 14/12, 6/13, 62/13, 60/14, 79/15, 83/16, 67/19 i 59/21) u članu 4 na kraju stava 2 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi:

„osim ako je ostvario:

- dohodak od obavljanja djelatnosti elektronskim putem kod poslodavca koji ne obavlja djelatnost u Crnoj Gori, i
- zaradu veću od tri prosječne bruto zarade ostvarene u prethodnoj godini u Crnoj Gori, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike.”

Član 2

Član 10 mijenja se i glasi:

„Stopa poreza na dohodak:

- 1) koji je ostvaren na osnovu prihoda iz člana 12 stav 2 tačka 1 ovog zakona iznosi:
  - 9% na iznos oporezivog dohotka od 700,01€ do 1.000,00€,
  - 15% na iznos oporezivog dohotka od 1.000,01€;
- 2) koji je ostvaren na osnovu prihoda iz člana 12 stav 2 tačka 2 ovog zakona iznosi:
  - 9% na iznos oporezivog dohotka od 8.400,01€ do 12.000,00€,
  - 15% na iznos oporezivog dohotka od 12.000,01€;
- 3) iznosi 15% od poreske osnovice za prihode iz člana 12 stav 2 tač. 3 do 7 ovog zakona.”.

### Član 3

U članu 16 stav 1 poslije riječi „usluga” dodaju se zarez i riječi: „kao i prihodi koji su ostvareni na osnovu ugovora o djelu koji za predmet ima samostalnu izradu ili opravku određene stvari, odnosno samostalno izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog posla”.

### Član 4

Poslije člana 32c dodaje se novi član koji glasi:

#### „Član 32d

Pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na dohodak ostvaruje korisnik podsticajnih mjera za razvoj istraživanja i inovacija, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticajne mjere za razvoj istraživanja i inovacija.”.

### Član 5

U članu 42 stav 3 riječi: „po stopi iz člana 10” zamjenjuju se riječima: „po stopama iz člana 10 stav 1 tačka 2 i člana 10a”.

### Član 6

U članu 43 stav 4 tačka 5 riječi: „prosječne zarade;” zamjenjuju se riječima: „700€, prema stopama iz člana 10 stav 1 ovog zakona;”.

### Član 7

U članu 46 stav 4 riječi: „po stopi od 9%” zamjenjuju se riječima: „po stopi iz člana 10 ovog zakona”.

Stav 5 briše se.

Dosadašnji st. 6, 7 i 8 postaju st. 5, 6 i 7.

### Član 8

U članu 47 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„(3) Poslodavac je dužan da nadležnom poreskom organu dostavi izvještaj o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima do 15. u tekućem za prethodni mjesec, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvještavanje poreskog organa.”

U stavu 3 riječi: „člana 46 st. 6 i 7“ zamjenjuju se riječima: „člana 46 st. 5 i 6“.

Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 4 i 5.

### Član 9

U članu 48 stav 5 poslije riječi: „prihode ostvarene” dodaju se riječi: „na osnovu ugovora o djelu i”, a riječi: „stopi od 9%” zamjenjuju se riječima: „stopi od 15%”.

### Član 10

U članu 49a stav 1, članu 50a stav 1, članu 50b st. 1 i 2 i članu 50c st. 1 i 2 riječi: „stopi od 9%” u različitom padežu zamjenjuju se riječima: „stopi od 15%” u odgovarajućem padežu.

### Član 11

U članu 50 stav 2 riječi: „po stopi od 9%” zamjenjuju se riječima: „po stopi od 15%”.

Stav 3 briše se.

### Član 12

U članu 53a stav 1 tačka 2 riječi: „(član 47)“ zamjenjuju se riječima: „(član 47 st. 1 i 2)“.

Poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi:

„2a) kao poslodavac ne dostavi nadležnom poreskom organu u propisanom roku izvještaj o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima (član 47 stav 3 i član 60i);”.

U stavu 3 tačka 1 riječi: „član 42 i član 43 st. 1 i 2” zamjenjuju se riječima: „član 42, član 43 st. 1 i 2 i član 60h”.

#### Član 13

U članu 53v stav 1 tačka 2 riječi: „član 46 st. 6 i 7” zamjenjuju se riječima: „član 46 st. 5 i 6”.

#### Član 14

Poslije člana 60g dodaju se dva nova člana koji glase:

##### „Član 60h

Poreski obveznik koji do dana stupanja na snagu ovog zakona, nije podnio poresku prijavu u roku iz člana 43 stav 2 ovog zakona, dužan je da u roku od 45 dana, od dana stupanja na snagu ovog zakona, nadležnom poreskom organu podnese poresku prijavu obračunatu prema poreskim stopama koje su važile na dan obaveze podnošenja te prijave.

#### Član 60i

Poslodavac koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nije dostavio u propisanom roku izvještaj o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima, dužan je da u roku od 45 dana, od dana stupanja na snagu ovog zakona nadležnom poreskom organu dostavi izvještaj po poreskim stopama koje su važile u mjesecu na koji se izvještaj odnosi.”.

#### Član 15

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”, a primjenjivaće se od 1. januara 2022. godine.

Broj: 16-2/21-4/4

EPA 349 XXVII

Podgorica, 29. decembar 2021. godine

**Skupština Crne Gore 27. saziva**

Predsjednik,

**Aleksa Bečić, s.r.**

**1949.**

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**UKAZ  
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I  
DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA  
DOBIT PRAVNIH LICA**

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica**, koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine.

Broj: 01-1340/2

Podgorica, 30. decembar 2021. godine

**Predsjednik Crne Gore,  
Milo Đukanović, s.r.**

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva, na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine, donijela je

**ZAKON  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA**

**Član 1**

U Zakonu o porezu na dobit pravnih lica („Službeni list RCG”, br. 65/01 i 80/04 i „Službeni list CG”, br. 40/08, 86/09, 14/12, 61/13 i 55/16) u članu 5 stav 3 riječi: „Ministarstvo nadležno za finansije” zamjenjuju se riječima: „organ državne uprave nadležan za poslove finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo)”.

**Član 2**

U članu 13 stav 6, članu 29a stav 6, članu 29c stav 4, članu 31a stav 5, članu 34 stav 3, članu 34b stav 4, članu 36 stav 4 i članu 40 stav 4 riječi: „ministarstvo nadležno za finansije” zamjenjuju se riječju „Ministarstvo”.

**Član 3**

U članu 18a poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„(3) Kapitalni gubitak od prodaje zemljišta, građevinskih objekata, imovinskih prava, udjela u kapitalu i hartija od vrijednosti, nastao kao razlika između nabavne i prodajne vrijednosti, ne priznaje se na teret rashoda u poreske svrhe.”

#### Član 4

Član 19 mijenja se i glasi:

„Obračunate kamate i pripadajući troškovi prema povjeriocu sa statusom povezanog lica, priznaju se na teret rashoda u visini koja ne prelazi troškove kamata koje su u skladu sa principom „van dohvata ruke" u trenutku odobrenja zajma, pozajmice, kredita i drugih finasijskih instrumenata."

#### Član 5

Član 20 mijenja se i glasi:

„Obračunate kamate i pripadajući troškovi kod potraživanja od dužnika sa statusom povezanog lica, priznaju se na teret prihoda u visini koja ne može biti manja od prihoda po osnovu kamata koje su u skladu sa principom „van dohvata ruke" u trenutku odobrenja zajma, pozajmice, kredita i drugih finasijskih instrumenata."

#### Član 6

Član 28 mijenja se i glasi:

- (1) Stope poreza na dobit pravnih lica su progresivne.
- (2) Stope poreza na iznos oporezive dobiti iznose:
  - 1) do 100.000,00 eura 9%;
  - 2) od 100.000,01 eura do 1.500.000,00 eura: 9.000,00 eura +12% na iznos preko 100.000,01 eura;
  - 3) preko 1.500.000,01 eura: 177.000,00 eura +15% na iznos preko 1.500.000,01 eura.

#### Član 7

U članu 29 stav 4 i članu 29c stav 1 riječi: „stopi od 9%" zamjenjuju se riječima: „stopi od 15%".

#### Član 8

U članu 29b stav 1 tač.1 i 2 mijenjaju se i glase:

„1) kamate su prihod od potraživanja duga, nezavisno od toga da li su obezbijeđene zalogom ili hipotekom i da li se na osnovu tih potraživanja stiče pravo na učešće u dobiti dužnika, a naročito prihod od hartija od vrijednosti i prihod od obveznica, uključujući premije i nagrade na takve hartije od vrijednosti ili obveznice, osim zateznih kamata;

2) autorske naknade su isplate bilo koje vrste primljene kao naknada za korišćenje ili pravo korišćenja bilo kojeg autorskog prava na književno, umjetničko ili naučno djelo, uključujući kinematografske filmove i softver, bilo kojeg patenta, zaštitnog znaka, uzorka ili modela, plana, tajne formule ili postupka ili obavještenja koja se odnose na industrijska, komercijalna ili naučna iskustva i plaćanja za korišćenje ili za pravo na korišćenje industrijske, komercijalne ili naučne opreme;"

#### Član 9

Poslije člana 29c dodaje se novo poglavlje i pet novih članova koji glase:

„VIIa. OPOREZIVANJE ISPLATA KAMATA, AUTORSKIH NAKNADA, DIVIDENDI I UDJELA U DOBITI IZMEĐU POVEZANIH DRUŠTAVA U DRŽAVAMA ČLANICAMA EVROPSKE UNIJE

#### Član 29d

(1) Isplate kamata i autorskih naknada koje vrši društvo iz Crne Gore ili stalna poslovna jedinica društva iz druge države članice Evropske unije (u daljem tekstu: EU) u Crnoj Gori, ne oporezuju se porezom po odbitku, pod uslovom da su isplate kamata i autorskih naknada izvršene povezanim društvima, koja ostvaruju pravo na kamatu ili autorsku naknadu u drugoj državi članici EU ili stalnoj poslovnoj jedinici društva čije je sjedište u Crnoj Gori, a koja se nalazi u drugoj državi članici EU.

(2) Kada društvo iz države članice EU ili stalna poslovna jedinica koja se nalazi u drugoj državi članici EU isplaćuju kamate ili autorske naknade, smatra se da je ta isplata nastala u toj državi članici.

(3) Društvo iz stava 1 ovog člana smatra se povezanim sa drugim društvom, ako u periodu od najmanje 24 mjeseca:

1) društvo koje je isplatilac kamate i autorske naknade (u daljem tekstu: isplatilac) ima direktni minimalni udio od 25% kapitala društva koje ostvaruje pravo na kamatu ili autorsku naknadu (u daljem tekstu: primalac), ili

2) primalac ima direktni minimalni udio od 25% kapitala isplatioca, ili

3) društvo ima direktni minimalni udio od 25% kapitala isplatioca i primaoca, koji su društva iz država članica EU.

(4) Isplatilac, odnosno primalac je društvo:

1) organizovano u organizacioni oblik utvrđen na listi koju Ministarstvo objavljuje na internet stranici,

2) društvo koje je rezident države članice EU, i

3) društvo koje je poreski obveznik poreza na dobit utvrđenog na listi koju Ministarstvo objavljuje na internet stranici.

(5) Društvo iz stava 4 tačka 3 ovog člana nema status poreskog obveznika, ako je oslobođeno poreza na dobit.

(6) Društvo iz države članice EU smatra se primaocem kamate ili autorske naknade ako te isplate prima za svoj račun i u svoje ime, a ne kao posrednik (agent, opunomoćenik ili ovlašćeni potpisnik).

(7) Stalna poslovna jedinica iz stava 1 ovog člana, predstavlja stalno mjesto poslovanja u jednoj državi članici EU, preko koga društvo druge države članice u cjelosti ili djelimično obavlja svoje poslovanje.

#### Član 29e

(1) Stalna poslovna jedinica smatra se isplatiocem kamata i autorskih naknada, ako za stalnu poslovnu jedinicu ta isplata predstavlja rashod, koji se priznaje u poreske svrhe u državi članici u kojoj se nalazi.

(2) Stalna poslovna jedinica, smatra se primaocem kamate ili autorskih naknada ako:

1) je potraživanje, pravo na informacije ili korišćenje informacija, zbog čega se kamata i autorska naknada isplaćuje, povezano sa tom stalnom poslovnom jedinicom, i

2) kamate ili autorske naknade predstavljaju prihod za koji je ta stalna poslovna jedinica u državi članici EU, u kojoj se nalazi, obveznik poreza na dobit, u skladu sa članom 29d stav 4 tačka 3 ovog zakona.

(3) Ako se stalna poslovna jedinica društva iz države članice EU smatra isplatiocem ili primaocem kamata ili autorskih naknada, nijedan drugi dio tog društva neće se smatrati isplatiocem ili primaocem tih kamata ili autorskih naknada.

(4) Odredbe st. 1, 2 i 3 ovog člana i člana 29d ovog zakona ne primjenjuju se na isplate:

- kamata i autorskih naknada stalnoj poslovnoj jedinici, ili

- koje obavlja stalna poslovna jedinica koja se nalazi u državi koja nije članica EU, preko koje se, u cjelosti ili djelimično, obavljaju poslovi društva iz države članice EU.

#### Član 29f

(1) Isplate kamata i autorskih naknada koje su izvršene od strane isplatioca iz Crne Gore ne oporezuju se porezom po odbitku, pod uslovom da primalac dostavi isplatiocu potvrdu nadležnog poreskog organa države primaoca, kojom se dokazuje ispunjenost uslova iz čl. 29d i 29e ovog zakona.

(2) Ako primalac ne dokaže ispunjenost uslova iz stava 1 ovog člana u trenutku isplate kamata i autorskih naknada, isplatilac je dužan da uplati porez po odbitku.

(3) Ako su isplate kamata i autorskih naknada izvršene od strane isplatioca iz država članica EU, a njihov primalac se nalazi u Crnoj Gori, poreski organ izdaje primaocu potvrdu kojom dokazuje ispunjenost uslova iz čl. 29d i 29e ovog zakona.

(4) Način izdavanja i bliži sadržaj potvrde iz stava 3 ovog člana propisuje Ministarstvo.

#### Član 29g

(1) Odredbe čl. 29d, 29e i 29f ovoga zakona ne primjenjuju se na:

- 1) plaćanja koja imaju karakter raspodjele dobiti ili povraćaja kapitala;
- 2) isplate kamata na kredite koji sadrže pravo učešća u dobiti dužnika;
- 3) isplate kamata na kredite koji davaocu kredita daju pravo zamjene njegovih prava na kamate sa pravom učešća u dobiti;
- 4) plaćanja po osnovu ugovora o kreditu koji ne sadrži odredbe za otplatu glavnice;
- 5) plaćanja po osnovu ugovora o kreditu koji sadrži odredbe za otplatu glavnice koja dopijeva nakon 50 godina od izdavanja kredita.

(2) Ako između povezanih društava, odnosno isplatioca i primaoca, ili između svakog od njih i nekog drugog lica, iznos kamata ili autorskih naknada je veći od iznosa koji bi bio ugovoren da između isplatioca i primaoca nema povezanog odnosa, odredbe čl. 29d, 29e i 29f ovoga zakona primjenjuju se samo na iznos koji bi bio ugovoren da takvog odnosa nema.

(3) Odredbe čl. 29d, 29e i 29f ovoga zakona ne primjenjuju se ako se utvrdi da su isplate kamata i autorskih naknada preduzete, radi utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza.

#### Član 29h

(1) Isplate dividendi i udjela u dobiti, koje vrši zavisno društvo iz Crne Gore matičnom društvu u drugoj državi članici EU, ne oporezuju se porezom po odbitku.

(2) Matično društvo iz st. 1 i 4 ovog člana je društvo koje ima najmanje 10% vlasničkih udjela u kapitalu zavisnog društva koje isplaćuje dividendu ili udio u dobiti, u periodu od najmanje 24 mjeseca neprekidno.

(3) Zavisno društvo iz stava 1 ovog člana, koje vrši isplatu dividendi i udjela u dobiti, dostavlja nadležnom poreskom organu u trenutku isplate, potvrdu kojom matično društvo dokazuje ispunjenost uslova iz st. 2 i 5 ovog člana.

(4) Kada matično društvo u Crnoj Gori ili stalna poslovna jedinica tog društva koja se nalazi u Crnoj Gori, prima raspodijeljenu dobit (dividende i udjele u dobiti) od zavisnog društva iz država članica EU, to društvo i stalna poslovna jedinica, prihode od dividendi i udjela od dobiti izuzimaju iz poreske osnovice, ako se zavisnom društvu ne priznaju kao rashod u poreske svrhe.

(5) Društvo koje vrši isplatu dividendi i udjela u dobiti, odnosno društvo koje prima dividende i udjele u dobiti je društvo:

- 1) organizovano u organizacioni oblik utvrđen na listi koju Ministarstvo objavljuje na internet stranici,
- 2) koje je rezident države članice EU, i
- 3) koje je poreski obveznik poreza na dobit utvrđenog na listi koju Ministarstvo objavljuje na internet stranici.

(6) Društvo iz stava 5 tačka 3 ovog člana, nema status poreskog obveznika, ako je oslobođeno poreza na dobit.

(7) Odredbe st. 1 i 4 ovog člana ne primjenjuju se ako se utvrdi da su isplate dividendi i udjela u dobiti preduzete, radi utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza."

## Član 10

Član 32a briše se.

## Član 11

Član 38 mijenja se i glasi:

„(1) Transfornom cijenom smatra se cijena nastala u vezi sa transakcijama sredstava ili stvaranjem obaveza među povezanim licima.

(2) Status povezanog lica iz stava 1 ovog člana ima:

1) pravno ili fizičko lice koje kod obveznika učestvuje neposredno ili posredno u upravljanju, kontroli ili kapitalu, i

2) pravno lice u kojem, kao i kod obveznika, ista fizička ili pravna lica učestvuju neposredno ili posredno u upravljanju, kontroli ili kapitalu.

(3) Pravno ili fizičko lice učestvuje kod obveznika neposredno ili posredno u upravljanju, kontroli ili kapitalu, ako to lice:

- posjeduje posredno ili neposredno najmanje 25% obveznikovih akcija ili vlasničkih udjela, ili

- ima stvarnu mogućnost kontrole poslovnih odluka obveznika.

(4) Pravno ili fizičko lice ima stvarnu mogućnost kontrole poslovnih odluka obveznika kada:

1) posjeduje ili kontroliše posredno ili neposredno najmanje 25% glasačkih prava u obveznikovim organima upravljanja;

2) ima pravo učešća od najmanje 25% u dobiti obveznika;

3) je član porodice obveznika ili je povezano lice sa članom porodice u skladu sa st. 2 i 3 ovog člana i tač. 1 i 2 ovog stava.

(5) Članom porodice obveznika iz stava 4 tačka 3 ovog člana, smatra se srodnik u krvnom srodstvu u pravoj liniji, kao i u pobočnoj liniji do četvrtog stepena srodstva, bračni ili vanbračni supružnik, životni partner lica istog pola, ili tazbina do drugog stepena srodstva, bez obzira na to da li se ta bračna veza prekinula, kao i usvojenici i potomci usvojenika.

(6) Bliži način utvrđivanja cijene iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo, u skladu sa smjernicama Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i drugih međunarodnih organizacija.“

## Član 12

Poslije člana 38 dodaju se tri nova člana koji glase:

### „Član 38a

(1) Poreski obveznik koji ima jednu ili više transakcija sa povezanim licima, dužan je da utvrdi oporezivu dobit na način koji je u skladu sa principom „van dohvata ruke“.

(2) Poreska osnovica obveznika koji ima jednu ili više transakcija sa povezanim licima u skladu je sa principom „van dohvata ruke“, ako se uslovi pod kojima se transakcije sa povezanim licima ne razlikuju od uslova koji bi bili primjenljivi između nepovezanih lica, u uporedivim transakcijama, obavljenim pod uporedivim okolnostima.

(3) Ako uslovi iz transakcije sa povezanim licem nijesu u skladu sa principom „van dohvata ruke“, radi usklađivanja transakcije sa tim principom obveznik, odnosno nadležni poreski organ, dužni su da usklade poresku osnovicu obveznika.



(4) Obveznik iz stava 3 ovog člana dužan je da u poresku osnovicu uključi:

1) iznos pozitivne razlike između prihoda po osnovu transakcije po cijeni utvrđenoj primjenom principa "van dohvata ruke" i prihoda po osnovu te transakcije po transfernoj cijeni, ili

2) iznos pozitivne razlike između rashoda po osnovu te transakcije po transfernoj cijeni i rashoda po osnovu te transakcije po cijeni utvrđenoj primjenom principa „van dohvata ruke”.

#### Član 38b

(1) Cijena transakcije po principu „van dohvata ruke“ utvrđuje se primjenom:

1) metode uporedive cijene na tržištu;

2) metode cijene koštanja uvećane za uobičajenu zaradu (metoda troškova uvećanih za bruto maržu);

3) metode preprodajne cijene;

4) metode transakcione neto marže;

5) metode podjele dobiti;

6) nekom drugom metodom kojom je moguće utvrditi cijenu transakcije po principu „van dohvata ruke”, ako nije moguće cijenu transakcije utvrditi u skladu sa metodama iz tač. 1 do 5 ovog stava;

7) kombinacijom metoda iz tač. 1 do 6 ovog stava, ako je to potrebno.

(2) Radi utvrđivanja iznosa kamatne stope koja bi se u skladu sa principom „van dohvata ruke” obračunavala na pozajmice, zajmove, odnosno kredite i druge finansijske instrumente između povezanih lica, iznose kamatnih stopa koji su u skladu sa principom „van dohvata ruke” propisuje Ministarstvo najkasnije do 31. decembra tekuće za narednu godinu.

(3) Izuzetno od stava 2 ovog člana, poreski obveznik ima pravo da za potrebe utvrđivanja iznosa kamate koja bi se po principu „van dohvata ruke” obračunavala na pozajmice, zajmove, odnosno kredite i druge finansijske instrumente između povezanih lica, primijeni opšta pravila o utvrđivanju cijene transakcije po principu „van dohvata ruke” iz stava 1 ovog člana.

#### Član 38c

(1) Veliki poreski obveznik, razvrstan u skladu sa propisom kojim se uređuju kriterijumi za određivanje velikih poreskih obveznika, koji obavlja transakcije sa povezanim licima, dužan je da prilikom podnošenja prijave iz člana 40 ovog zakona, dostavi i dokumentaciju o transfernim cijenama na osnovu koje se može utvrditi da li su uslovi transakcije sa povezanim licima u skladu sa principom „van dohvata ruke”.

(2) Poreski obveznik, koji nema status velikog poreskog obveznika, dužan je da dokumentaciju iz stava 1 ovog člana posjeduje prilikom podnošenja prijave iz člana 40 ovog zakona i da je na zahtjev nadležnog poreskog organa dostavi u roku od 45 dana od dana prijema zahtjeva.

(3) Poreski obveznik iz stava 2 ovog člana, može da posjeduje dokumentaciju u skraćenom obliku ako transakcije sa povezanim licem ne prelaze vrijednost od 75.000 eura u godini za koju se podnosi poreska prijava.

(4) Bliži sadržaj dokumentacije za transferne cijene iz st. 1 i 3 ovog člana propisuje Ministarstvo."

#### Član 13

Član 40 mijenja se i glasi:

„(1) Obveznik poreza na dobit dužan je da porez na dobit obračuna u skladu sa ovim zakonom.

(2) Obveznik iz stava 1 ovog člana dužan je da za period za koji se obračunava porez na dobit, nadležnom poreskom organu podnese poresku prijavu.

(3) Prijava iz stava 2 ovog člana podnosi se najkasnije u roku od tri mjeseca od isteka perioda za koji se obračunava porez. U istom roku vrši se i uplata poreza iskazanog u prijavi.

(4) Poreski obveznik, uz prijavu iz stava 2 ovog člana, dužan je da dostavi dokaz o uplati poreza iskazanog u prijavi, kao i bilans uspjeha i bilans stanja, pripremljen u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

(5) Oblik i sadržinu poreske prijave na predlog nadležnog poreskog organa, propisuje Ministarstvo.

(6) Prijavu iz stava 2 ovog člana poreski obveznik dužan je da podnese elektronskim putem."

#### Član 14

Član 42a mijenja se i glasi:

„(1) Novčanom kaznom od 1.000 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

1) ne obračuna, netačno obračuna ili ne uplati porez po odbitku na isplaćene prihode iz člana 29 ovog zakona;

2) u propisanom roku ne podnese izvještaj o obračunatom porezu po odbitku (član 29a stav 5);

3) prilikom podnošenja prijave iz člana 40 ovog zakona, ne dostavi dokumentaciju o transfernim cijenama na osnovu koje se može utvrditi da li su uslovi transakcije sa povezanim licima u skladu sa principom „van dohvata ruke” (član 38c stav 1);

4) prilikom podnošenja prijave iz člana 40 ovog zakona, ne posjeduje dokumentaciju o transfernim cijenama i na zahtjev je ne dostavi nadležnom poreskom organu u roku od 45 dana od dana prijema zahtjeva (član 38c stav 2);

5) porez na dobit ne obračuna u skladu sa ovim zakonom (član 40 stav 1);

6) nadležnom poreskom organu elektronskim putem ne podnese poresku prijavu u roku od tri mjeseca od isteka perioda za koji se obračunava porez (član 40 st. 2, 3 i 6);

7) nadležnom poreskom organu, uz prijavu iz člana 40 stav 2 ovog zakona, ne dostavi dokaz o uplaćenom porezu i bilans uspjeha i bilans stanja, pripremljen u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo (član 40 stav 4);

(2) Za prekršaje iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 eura do 2.000 eura."

#### Član 15

Poslije člana 43a dodaje se novi član koji glasi:

#### „Član 43b

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od godinu dana od dana početka primjene ovog zakona.“

#### Član 16

Poslije člana 44a dodaje se novi član koji glasi:

#### „Član 44b

Poreski obveznik iz člana 38c stav 1 ovog zakona dužan je da dokumentaciju o transfernim cijenama dostavi do 30. juna tekuće za prethodnu godinu, do 2027. godine.

Poreski obveznik iz člana 38c stav 2 ovog zakona dužan je da posjeduje dokumentaciju o transfernim cijenama do 30. juna tekuće godine za prethodnu godinu, do 2027. godine.“

Član 17

Poslije člana 45 dodaje se novi član koji glasi:

„Član 45a

Odredbe Poglavlja VIIa ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.”

Član 18

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od 1. januara 2022. godine.

Broj: 16-02/21-1/7

EPA 279 XXVII

Podgorica, 29. decembar 2021. godine

**Skupština Crne Gore 27. saziva**

Predsjednik,

**Aleksa Bečić, s.r.**

**1950.**

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**UKAZ**  
**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA**  
**I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU**

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama zakona o osiguranju**, koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine.

Broj: 01-1369/2

Podgorica, 30. decembar 2021. godine

**Predsjednik Crne Gore,**  
**Milo Đukanović, s.r.**

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva, na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine, donijela je

**ZAKON**  
**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU**

Član 1

U Zakonu o osiguranju („Službeni list RCG“, broj 78/06 i „Službeni list CG“, br. 45/12, 6/13 i 55/16) u članu 2 tačka 7 mijenja se i glasi:

„7) podružnica je dio društva za osiguranje odnosno reosiguranje koji nema status pravnog lica;“.

Član 2

U članu 4 stav 2 riječi: „dio društva za osiguranje - filijala“ zamjenjuju se riječima: „podružnica stranog društva za osiguranje“.

Član 3

U članu 25 stav 1 riječi: „tač. 7 do 9“ zamjenjuju se riječima: „tačka 8“.

Stav 2 mijenja se i glasi:

„Ako se zahtjevom iz stava 1 ovog člana traži saglasnost za sticanje, odnosno povećanje kvalifikovanog učešća na način da podnosilac zahtjeva dostiže ili prelazi 30% učešća u kapitalu odnosno pravu glasa, podnosilac zahtjeva dužan je da uz zahtjev priloži i:

- 1) poslovnu strategiju društva za osiguranje u kojem se stiče kvalifikovano učešće,
- 2) poslovni plan društva za osiguranje za naredne tri poslovne godine, sa projekcijom izvještaja o finansijskom položaju i izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti (bilansa uspjeha i bilansa stanja),
- 3) planirane promjene u organizaciji, upravljačkoj i kadrovskoj strukturi društva za osiguranje, internim aktima društva za osiguranje ili informacionim tehnologijama koje društvo za osiguranje koristi.“

#### Član 4

U članu 25a stav 5 riječ „urednog” briše se.

#### Član 5

Član 30 mijenja se i glasi:

„Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja podnose regulatornom organu osnivači društva za osiguranje ili lice koje oni ovlaste.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana podnose se:

- 1) ugovor, odnosno odluka o osnivanju;
  - 2) predlog statuta;
  - 3) dokaz da su obezbijeđena novčana sredstva najmanje u visini iznosa akcijskog kapitala iz člana 21 ovog zakona i sredstva za pokriće osnivačkih i drugih troškova vezanih za početak rada društva;
  - 4) poslovni plan društva za osiguranje za trogodišnji period, sa mišljenjem ovlašćenog aktuara;
  - 5) predlog sistema upravljanja društvom za osiguranje u skladu sa ovim zakonom;
  - 6) uslovi osiguranja i tarife premija;
  - 7) spisak akcionara po imenu, prezimenu i prebivalištu za fizička lica, odnosno nazivu i sjedištu za pravna lica, sa brojem i ukupnom nominalnom vrijednošću akcija i procentom učešća u akcijskom kapitalu društva za osiguranje;
  - 8) podatke o licima koja namjeravaju da steknu kvalifikovano učešće, uz koje se dostavljaju dokazi o:
    - poslovnoj reputaciji budućih kvalifikovanih imalaca;
    - ugledu, sposobnosti i iskustvu lica koja će, nakon sticanja, voditi poslove društva za osiguranje;
    - finansijskom stanju budućih kvalifikovanih imalaca, posebno u odnosu na vrstu poslova koje obavlja društvo za osiguranje u kojem se stiče kvalifikovano učešće;
    - svrsi i namjeri sticanja kvalifikovanog učešća, planiranim izmjenama u organizaciji i poslovanju društva u kojem se stiče kvalifikovano učešće, odnosu tog društva sa povezanim licima, pogotovu kod društava koja će biti dio grupe povezanih pravnih lica, i drugim okolnostima koje mogu uticati na mogućnost društva za osiguranje da trajno ispunjava uslove iz ovog zakona;
  - 9) podaci o licima povezanim sa osnivačima, odnosno kvalifikovanim imalcima, sa izjavom o načinu povezanosti iz člana 24 ovog zakona;
  - 10) podatke o licima predloženim za članove odbora direktora i izvršnog direktora društva, uz koje se dostavljaju dokazi o:
    - posjedovanju odgovarajućih stručnih kvalifikacija, znanja i iskustva, dobrom ugledu i integritetu tih lica,
    - neosuđivanosti za krivična djela koja ih čine nedostojnim za obavljanje funkcije za koju se predlažu;
  - 11) ime i prezime lica koje će obavljati poslove ovlašćenog aktuara, sa podacima iz tačke 10 ovog stava, ugovor, odnosno predugovor o obavljanju aktuarskih poslova zaključen sa društvom za obavljanje aktuarskih poslova, kao i dokaz o osiguranju od odgovornosti za štetu koju ovlašćeni aktuar može prouzrokovati datim mišljenjem;
  - 12) dokaz o organizacionoj, kadrovskoj i tehničkoj osposobljenosti društva za osiguranje za obavljanje poslova osiguranja;
- U postupku odlučivanja po zahtjevu iz stava 1 ovog člana, regulatorni organ može da:
- traži i druge dokaze i podatke koji su od značaja za odlučivanje po zahtjevu,
  - pozove lice predloženo za izvršnog direktora društva da predstavi program vođenja poslova društva.

Prije izdavanja dozvole za obavljanje poslova osiguranja, regulatorni organ može u odnosu na podobnost, kompetencije i reference kvalifikovanih imalaca, predloženih članova organa upravljanja i rukovođenja društva za osiguranje, konsultovati i tražiti informacije od:

- nadležnog nadzornog organa u državi sjedišta društva za osiguranje koje je, matično, ili ima kontrolu nad društvom za osiguranje za koje je podniet zahtjev iz stava 1 ovog člana;
- nadzornog organa države sjedišta kreditne institucije ili investicionog društva koje je, matično društvo ili ima kontrolu nad društvom za osiguranje za koje je podniet zahtjev iz stava 1 ovog člana.

Za osnivače - strana lica, dokumentacija iz stava 2 ovog člana podnosi se u ovjerenom prevodu na jeziku koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Bliže uslove, dokumentaciju i podatke kojom se dokazuje ispunjenost uslova iz st. 2 do 4 ovog člana i detaljne kriterijume za ocjenu podobnosti budućih kvalifikovanih imalaca, članova odbora direktora i izvršnog direktora utvrđuje regulatorni organ.“

#### Član 6

U članu 33 stav 4 briše se.

Dosadašnji st. 5 i 6 postaju st. 4 i 5.

#### Član 7

Član 37 mijenja se i glasi:

### **„Ukidanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja**

#### Član 37

Regulatorni organ će rješenjem ukinuti dozvolu izdatu društvu za osiguranje koje ne dostavi:

- 1) dokaz o izvršenoj registraciji u CRPS u roku od 60 dana od dana izdavanja dozvole;
- 2) dokaz da je otpočelo sa poslovanjem u roku od šest mjeseci od dana izdavanja dozvole za obavljanje poslova osiguranja.

Rješenje iz stava 2 ovog člana objavljuje se u „Službenom listu Crne Gore“.

Protiv rješenja iz stava 2 ovog člana može se voditi upravni spor.

#### Član 8

Član 40 mijenja se i glasi:

### **„Organizacioni djelovi društva za osiguranje**

#### Član 40

Društvo za osiguranje osnovano po ovom zakonu može osnovati organizacione cjeline koje nemaju svojstvo pravnog lica (podružnice).

Društvo za osiguranje može da obavlja poslove osiguranja u stranoj državi preko podružnice.

Radi osnivanja podružnice u stranoj državi društvo za osiguranje mora da ima dozvolu regulatornog organa.

Regulatorni organ će odbiti zahtjev za dobijanje dozvole iz stava 3 ovog člana ako bi, obzirom na praksu u izvršavanju propisa u državi u kojoj društvo za osiguranje namjerava da osnuje podružnicu, vršenje nadzora u skladu sa ovim zakonom moglo biti onemogućeno, odnosno bitno otežano.

O osnivanju, promjeni adrese i ukidanju podružnica društvo za osiguranje dužno je da obavijesti regulatorni organ u roku od 30 dana, od dana donošenja te odluke.

Odredbe st. 2, 3 i 4 ovog člana ne primjenjuju se na društva za reosiguranje.“

## Član 9

U članu 41 stav 2 i članu 42 stav 6 riječi: „Ministarstvo finansija“ u različitom padežu zamjenjuju se riječima „regulatorni organ“ u odgovarajućem padežu.

## Član 10

U članu 42 st. 1 i 2, članu 42a, članu 44, članu 45 i članu 115 stav 1 riječ „filijala“ u različitom padežu zamjenjuju se riječju „podružnica“ u odgovarajućem padežu.

## Član 11

U članu 43 stav 3 riječ „filijale“ zamjenjuje se riječju „podružnice“.  
Stav 4 briše se.

## Član 12

U članu 46 stav 4 mijenja se i glasi:

„Odbor direktora i izvršni direktor, dužni su da radi obezbjeđenja dugoročne finansijske sigurnosti i stabilnosti društva, i zaštite interesa ugovarača osiguranja, osiguranika i korisnika osiguranja, uspostave i obezbijede funkcionisanje efikasnog sistema upravljanja.“

Poslije stava 4 dodaju se dva nova stava koja glase:

„Sistem upravljanja iz stava 4 ovog člana obuhvata:

- upravljanje rizicima,
- praćenje usklađenosti poslovanja društva,
- internu reviziju,
- aktuarstvo i uspostavljanje odgovarajućeg sistema internih kontrola.

Odbor direktora i izvršni direktori upravljaju i rukovode društvom za osiguranje sa pažnjom dobrog stručnjaka, u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu društva.“

## Član 13

Poslije člana 46 dodaje se novi član koji glasi:

### **„Sistem upravljanja**

#### **Član 46a**

Uspostavljanje efikasnog sistema upravljanja obuhvata:

- odgovarajuću i preglednu organizaciju sa jasnom raspodjelom ovlašćenja i odgovornosti uz izbjegavanje, odnosno upravljanje sukobom interesa i efikasan sistem prenosa informacija,
- uspostavljanje i sprovođenje strategije, politike i procedure za upravljanje rizicima, kojima je u poslovanju izloženo,
- preduzimanje odgovarajućih mjera radi obezbjeđenja trajnog i redovnog obavljanja djelatnosti osiguranja, uključujući i donošenje planova za slučaj nepredviđenih okolnosti,
- redovne provjere uspostavljenog sistema upravljanja i adekvatno dokumentovanje rezultata provjera.

Sistem upravljanja u društvu za osiguranje uspostavlja se primjereno prirodi, obimu i složenosti poslova osiguranja koje društvo obavlja.

Funkcija upravljanja rizicima uključuje najmanje:

- 1) prepoznavanje, mjerenje, upravljanje, praćenje i adekvatno izvještavanje o rizicima;
- 2) praćenje efikasnosti sistema upravljanja rizicima i davanje predloga izvršnom direktoru, odboru direktora i druge funkcije društva u cilju njegovog unaprjeđenja;
- 3) detaljno izvještavanje o izloženosti materijalno značajnim rizicima izvršnom direktoru i odboru direktora;
- 4) savjete izvršnom direktoru i odboru direktora u vezi strateških pitanja.

Funkcija praćenja usklađenosti obuhvata upravljanje rizicima neusklađenosti poslovanja društva sa zakonom i mjerama i zahtjevima nadzornog organa.

Društvo za osiguranje dužno je da uspostavi adekvatan sistem internih kontrola koji obuhvata odgovarajuće procedure i postupke, kao i sistem izvještavanja na svim nivoima poslovanja.

Društvo za osiguranje dužno je da u sklopu sistema upravljanja iz stava 1 ovog člana uspostavi i adekvatan sistem upravljanja proizvodima osiguranja, koji obuhvata postupke pripreme, donošenja i izmjena postojećih proizvoda osiguranja.

Bliži postupak i minimalni obuhvat sistema upravljanja u društvu za osiguranje utvrđuje regulatorni organ.“

#### Član 14

U članu 48 stav 3 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) član odbora direktora, izvršni direktor ili nosilac posebnih ovlašćenja u drugom društvu za osiguranje ili njegovim zavisnim pravnim licima;“.

#### Član 15

U članu 49 stav 2 riječi: „iz člana 30 ovog zakona“ zamjenjuju se riječima: „iz čl. 30 i 48 ovog zakona“.

Poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koja glase:

„Član odbora direktora dužan je da bez odlaganja obavijesti društvo za osiguranje i regulatorni organ o prestanku ispunjavanja nekog od uslova za imenovanje propisanih ovim zakonom.

Saglasnost iz stava 1 ovog člana prestaje da važi ako:

- podnosilac zahtjeva, u roku od 90 dana, od dana izdavanja saglasnosti, ne registruje u CRPS lice za čije je imenovanje saglasnost data kao člana odbora direktora,
- lice za čije je imenovanje data saglasnost bude razriješeno u skladu sa zakonom“.

#### Član 16

Član 50 mijenja se i glasi:

„Za izvršnog direktora može biti imenovano samo lice koje dobije saglasnost regulatornog organa.

Uz zahtjev za dobijanje saglasnosti iz stava 2 ovog člana prilažu se dokazi o ispunjenosti uslova iz čl. 30 i 48 ovog zakona.

Saglasnost za imenovanje izvršnog direktora daje se u postupku i na način propisan za davanje saglasnosti za imenovanje člana odbora direktora.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, u postupku po zahtjevu za davanje saglasnosti iz stava 1 ovog člana regulatorni organ može da pozove lice predloženo za izvršnog direktora da predstavi program vođenja poslova društva.

Izvršni direktor ne smije da bude član odbora direktora tog društva.

Izvršni direktor dužan je da poznaje jezik u službenoj upotrebi u Crnoj Gori u mjeri potrebnoj za odgovarajuće obavljanje poslova.

Društvo za osiguranje može imenovati više izvršnih direktora, od kojih je jedan glavni izvršni direktor.

Izvršni direktor mora biti lice zaposleno sa punim radnim vremenom u društvu za osiguranje.

Izvršni direktor dužan je da bez odlaganja obavijesti društvo za osiguranje i regulatorni organ o prestanku ispunjavanja nekog od uslova za imenovanje propisanih ovim zakonom.

Na prestanak važenja saglasnosti za imenovanje izvršnog direktora shodno se primjenjuje odredba člana 49 stav 4 ovog zakona.“



## Član 17

U članu 51 poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koja glase:

„Pored poslova iz stava 1 ovog člana društvo za posredovanje u osiguranju može pružati i intelektualne i tehničke usluge u vezi sa poslovima osiguranja, u skladu sa propisom regulatornog organa.

Bliži način obavljanja poslova posredovanja u osiguranju iz stava 1 ovog člana i pružanja intelektualnih i tehničkih usluga iz stava 2 ovog člana, utvrđuje regulatorni organ.“

## Član 18

U članu 56 stav 2 mijenja se i glasi:

„Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana podnose se:

- 1) osnivački akt;
- 2) predlog statuta;
- 3) spisak akcionara, odnosno vlasnika udjela sa podacima iz člana 30 stav 2 tač. 7 i 8 ovog zakona;
- 4) dokaz da fizička lica koja su predložena za odbor direktora i izvršnog direktora ispunjavaju uslove iz člana 30 ovog zakona;
- 5) podaci o najmanje dva lica koja će biti zaposlena u društvu, a koja imaju ovlašćenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju, sa predugovorima o radu i sa ličnim podacima lica koje će biti odgovorno za poslove posredovanja u osiguranju;
- 6) izjava o povezanosti po osnovu učešća u kapitalu, odnosno pravu glasa u društvima za osiguranje, reosiguranje, društvima za posredovanje ili zastupanje u osiguranju;
- 7) poslovni plan za naredne tri godine,
- 8) dokazi o posjedovanju poslovnog prostora za obavljanje djelatnosti u skladu sa zakonom, kao i kadrovskoj i tehničkoj osposobljenosti koja prati poslovni plan društva;
- 9) drugi dokazi i podaci po zahtjevu regulatornog organa.“

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Bliže dokaze o ispunjenosti uslova iz stava 2 ovog člana utvrđuje regulatorni organ.“

## Član 19

U članu 57 stav 2 briše se.

Dosadašnji stav 3 postaje stav 2.

## Član 20

Poslije člana 58 dodaje se novi član koji glasi:

### **„Osiguranje od odgovornosti**

#### Član 58a

Društvo za posredovanje u osiguranju dužno je da ima zaključeno osiguranje od odgovornosti za štete koje mogu nastati obavljanjem djelatnosti na iznos od najmanje 200.000 eura za svaku štetu ili 250.000 eura agregatno za godinu dana.

Odluku o povećanju osigurane sume iz stava 2 ovog člana donosi Vlada, na predlog regulatornog organa.“

## Član 21

Poslije člana 59 dodaje se novi član koji glasi:

## **„Promjena djelatnosti i dobrovoljna likvidacija**

### **Član 59a**

Društvo za posredovanje u osiguranju koje namjerava da promijeni djelatnost i time prestane biti subjekt nadzora u smislu ovog zakona, dužno je da prije promjene statuta o tome dostavi obavještenje regulatornom organu, najmanje 30 dana, prije dana donošenja odluke.

Regulatorni organ će, po prijemu obavještenja iz stava 1 ovog člana, po službenoj dužnosti rješenjem ukinuti dozvolu za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju.

Radi donošenja odluke o pokretanju dobrovoljne likvidacije u društvu za posredovanje u osiguranju nije potrebna prethodna saglasnost regulatornog organa.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, društvo za posredovanje u osiguranju, dužno je da o odluci o pokretanju dobrovoljne likvidacije obavijesti regulatorni organ, najmanje 60 dana prije dana donošenja odluke. “

### **Član 22**

U članu 60 stav 4 riječi: „Ministarstva finansija” zamjenjuju se riječima: „regulatornog organa”.

### **Član 23**

U članu 62 stav 2 tačka 2 mijenja se i glasi:

„2) pisano obrazloži predlog koji je dalo u pogledu izbora društva za osiguranje;“

### **Član 24**

Član 65 mijenja se i glasi:

## **„Poslovi zastupanja u osiguranju**

### **Član 65**

Poslovi zastupanja u osiguranju, u smislu ovog zakona, su poslovi pokretanja, predlaganja, pripreme i zaključivanja ugovora o osiguranju, u ime i za račun društva za osiguranje.

Zastupanje u osiguranju, kao jedinu djelatnost, obavlja društvo za zastupanje u osiguranju ili preduzetnik - zastupnik u osiguranju koji ima dozvolu regulatornog organa za obavljanje tih poslova.

Pored poslova iz stava 1 ovog člana društvo za zastupanje u osiguranju i preduzetnik - zastupnik u osiguranju može pružati i intelektualne i tehničke usluge u vezi sa poslovima osiguranja, u skladu sa propisom regulatornog organa.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, poslovima zastupanja u osiguranju iz stava 1 ovog člana mogu se baviti i banke, kojima je Centralna banka izdala odobrenje u skladu sa zakonom, a na osnovu saglasnosti regulatornog organa.

Poslovi zastupanja iz stava 4 ovog člana, obavljaju se na osnovu ugovora o zastupanju zaključenog između banke i društva za osiguranje, odvojeno od ostalih bankarskih poslova i mogu ih obavljati samo lica zaposlena u banci koja posjeduju ovlašćenje regulatornog organa za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju.

Na ugovor o zastupanju kojim se bliže uređuju poslovi zastupanja iz stava 1 ovog člana shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Društvo za osiguranje vodi evidenciju lica sa kojima ima zaključene ugovore o zastupanju u osiguranju.

Bliži način obavljanja poslova zastupanja u osiguranju iz stava 1 ovog člana i pružanja intelektualnih i tehničkih usluga iz stava 3 ovog člana utvrđuje regulatorni organ.“

## Član 25

U članu 69 stav 2 mijenja se i glasi:

„Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana podnose se:

- 1) osnivački akt;
- 2) predlog statuta;
- 3) spisak akcionara, odnosno vlasnika udjela, sa podacima iz člana 30 stav 2 tač. 7 i 8 ovog zakona;
- 4) dokazi da fizička lica koja su predložena za članove organa društva ispunjavaju uslove iz člana 30 ovog zakona;
- 5) podaci za najmanje dva lica koja posjeduju ovlašćenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju koja će biti zaposlena u društvu i ime lica koje će biti odgovorno za poslove zastupanja u osiguranju;
- 6) izjava o povezanosti po osnovu učešća u kapitalu, odnosno pravu glasa u društvima za osiguranje, reosiguranje, društvima za posredovanje ili zastupanje u osiguranju;
- 7) predugovor, odnosno ugovor o zastupanju sa društvom za osiguranje, koji sadrži odredbu o pravu društva za osiguranje na nadzor nad izvršavanjem tog ugovora;
- 8) poslovni plan za naredne tri godine;
- 9) dokazi o posjedovanju poslovnog prostora za obavljanje djelatnosti u skladu sa zakonom, kao i kadrovskoj i tehničkoj osposobljenosti koja prati poslovni plan društva,
- 10) drugi dokazi i podaci po zahtjevu regulatornog organa.“

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Bliže dokaze o ispunjenosti uslova iz stava 2 ovog člana utvrđuje regulatorni organ.“

## Član 26

Član 70 mijenja se i glasi:

„Na izdavanje, oduzimanje i ukidanje dozvole, promjenu djelatnosti i dobrovoljnu likvidaciju društva za zastupanje u osiguranju shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na izdavanje, oduzimanje i prestanak važenja dozvole društvu za posredovanje u osiguranju.

Na izdavanje, oduzimanje i ukidanje saglasnosti iz člana 65 stav 4 ovog zakona shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na izdavanje, oduzimanje i ukidanje dozvole društvu za posredovanje u osiguranju.

Banka koja ima saglasnost iz člana 65 stav 4 ovog zakona je dužna da u slučaju statusne promjene o tome dostavi obavještenje regulatornom organu, najmanje 30 dana, prije dana donošenja odluke.

Regulatorni organ će, po prijemu obavještenja iz stava 1 ovog člana, po službenoj dužnosti rješenjem ukinuti dozvolu za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju.“

## Član 27

U članu 71 stav 2 tačka 8 mijenja se i glasi:

„8) poslovni plan za naredne tri godine;“.

Poslije tačke 8 dodaje se nova tačka koja glasi:

„8a) dokaze o posjedovanju adekvatnog poslovnog prostora za obavljanje djelatnosti u skladu sa zakonom, kao i kadrovskoj i tehničkoj osposobljenosti koja prati poslovni plan društva;“.

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Bliže dokaze o ispunjenosti uslova iz stava 2 ovog člana utvrđuje regulatorni organ.“

#### Član 28

U članu 72 stav 5 riječi: „Ministarstva finansija” zamjenjuju se riječima: „regulatornog organa”.

#### Član 29

U članu 79 stav 2 tačka 4 riječi: „tač. 6 do 8” zamjenjuju se riječima: „tač. 7 i 8”.

#### Član 30

U članu 81b stav 5 mijenja se i glasi:

„Zastupnik u osiguranju ne smije da od ugovornika osiguranja, odnosno osiguranika naplati premiju osiguranja niti drugu naknadu u svoje ime i za svoj račun.“

#### Član 31

Član 81d mijenja se i glasi:

### **„Informacije koje ugovorniku pruža društvo za osiguranje**

#### Član 81d

Društvo za osiguranje dužno je da, prije zaključenja ugovora o osiguranju, ugovornika upozna sa opštim i posebnim uslovima osiguranja i pruži informacije o:

- 1) nazivu društva, pravno-organizacionom obliku i sjedištu i nazivu podružnice koja zaključuje ugovor;
- 2) vremenu važenja ugovora;
- 3) načinu i uslovima za raskid ugovora;
- 4) visini premije osiguranja, načinu plaćanja premije osiguranja, visini doprinosa, poreza i drugih troškova koji se zaračunavaju pored premije osiguranja i ukupnom iznosu uplata;
- 5) roku u kome ponuda obavezuje društvo za osiguranje;
- 6) pravu na raskid i uslovima za raskid ugovora odnosno odstupanju od ugovora;
- 7) načinu rješavanja prigovora;
- 8) pravu koje se primjenjuje na ugovor o osiguranju;
- 9) informaciju da ugovornik osiguranja može odustati od individualnog ugovora o životnom osiguranju najkasnije u roku od 30 dana, od dana prijema obavještenja društva za osiguranje o zaključenju ugovora, pri čemu ugovornik osiguranja ne snosi obaveze koje proizilaze iz tog ugovora.

Prije zaključivanja ugovora o životnom osiguranju, pored podataka iz stava 1 ovog člana, ugovorniku osiguranja obavezno se pružaju i sljedeće informacije:

- 1) osnovica i kriterijumi za učešće u dobiti i način i rokovi isplate;
- 2) tabela otkupnih vrijednosti;
- 3) pravo na kapitalizaciju ugovora o životnom osiguranju i pravo iz tog osiguranja;
- 4) poreski propisi koji se odnose na životno osiguranje;
- 5) za ugovore kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicioni rizik (unit-link osiguranje), prospekt fonda i strukturu ulaganja.

Ako u toku trajanja ugovora nastupe promjene opštih ili posebnih uslova ili dođe do promjene informacija iz st. 1 i 2 ovog člana, društvo za osiguranje dužno je da, bez odlaganja, obavijesti ugovornika osiguranja o nastupanju promjene opštih ili posebnih uslova, odnosno o promjeni informacija.

Društvo za osiguranje dužno je da jednom godišnje pisano obavijesti ugovornika osiguranja o stanju učešća u dobiti.

Obavještenja sa informacijama iz st. 1 do 4 ovog člana dostavljaju se ugovorniku osiguranja u pisanoj formi, na pregledan i razumljiv način, na jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Društvo za osiguranje dužno je da licima koja za to društvo obavljaju poslove zastupanja u osiguranju i posrednicima u osiguranju kojima daju ponudu za zaključenje ugovora o osiguranju blagovremeno stave na raspolaganje informacije o proizvodu osiguranja.

Na pružanje informacija u skladu sa ovim članom u dijelu koji nije uređen ovim zakonom shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje zaštita potrošača.

Bliži sadržaj i način pružanja informacija iz st. 1 i 2 ovog člana utvrđuje regulatorni organ.

#### Član 32

Poslije člana 81e dodaje se novi član koji glasi:

### **„Marketinške aktivnosti i informacije**

#### Član 81f

Marketinške aktivnosti i informacije o društvima za osiguranje i proizvodima koje nude na tržištu moraju da sadrže jasne, istinite i potpune informacije koje se zasnivaju na vjerodostojnim podacima.

Marketinškim informacijama smatraju se sve informacije saopštene potencijalnim potrošačima putem oglasa u štampi, radiju, televiziji, putem ličnih posjeta, telefonskih poziva, internet stranice i elektronskih medija ili na drugi način iz kojeg proizilazi namjera promocije.

Prilikom pružanja informacija iz stava 1 ovog člana društva za osiguranje:

– ne smiju da prikrivaju ili prikazuju informacije iz stava 1 ovog člana na način koji potencijalnog potrošača dovodi u zabludu;

– moraju da navedu potpun, tačan, jasan i istinit opis proizvoda, propisane obaveze, projekciju prihoda i mogućnost gubitka, kao i opis rizika koji iz takvog proizvoda proizilazi;

– ne smiju da navode lažne ili neprovjerene pokazatelje o poslovanju društva za osiguranje, njegovom položaju na tržištu i proizvodima koje nudi;

– moraju da obezbijede da sve informacije po svom izgledu, sadržaju i obliku budu istovjetno predstavljene.

Društvo za osiguranje dužno je da obezbijedi da informacije koje daju druga pravna lica, a u koje su uključene i informacije o tom društvu i proizvodima koje nudi, budu u skladu sa ovim zakonom.

Na marketinške aktivnosti i informacije u dijelu koji nije uređen ovim zakonom, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje zaštita potrošača.”

#### Član 33

Naziv poglavlja VII mijenja se i glasi: „POSLOVANJE DRUŠTVA ZA OSIGURANJE”.

#### Član 34

U članu 90 stav 2, članu 91 i članu 95 stav 3 riječi: „Ministarstvo finansija” u različitom padežu zamjenjuju se riječima: „regulatorni organ” u odgovarajućem padežu.

#### Član 35

Poslije člana 99 dodaje se novi član koji glasi:

### **„Mjere regulatornog organa u cilju finansijskog oporavka društva za osiguranje**

#### Član 99a

Ako su ugrožena prava osiguranika usljed ugrožene sposobnosti društva da izvršava obaveze iz ugovora o osiguranju, regulatorni organ može društvu za osiguranje naložiti da donese finansijski plan za period od najmanje tri godine, sa predlogom mjera za održavanje ili saniranje finansijskog stanja društva.

Finansijski plan iz stava 1 ovog člana naročito sadrži:

- 1) procjenu troškova sprovođenja osiguranja;
- 2) detaljnu procjenu prihoda i rashoda iz neposrednih poslova osiguranja;
- 3) predlog bilansa stanja i bilansa uspjeha;
- 4) obračun margine solventnosti, kapitala i garantnog kapitala i obračun iz čl. 96, 98 i 98a ovog zakona;
- 5) procjenu potrebnih sredstava za pokriće svih obaveza iz osiguranja;
- 6) politiku reosiguranja.

Ako su ispunjeni uslovi iz stava 1 ovog člana, regulatorni organ može, na osnovu finansijskog plana iz stava 2 ovog člana, društvu za osiguranje naložiti obezbjeđenje kapitala u iznosu većem od iznosa utvrđenog ovim zakonom.

Ako su ispunjeni uslovi iz stava 1 ovog člana, regulatorni organ može zabraniti društvu slobodno raspolaganje imovinom.”

#### Član 36

Član 100 mijenja se i glasi:

### **„Sistem upravljanja rizicima**

#### Član 100

Društvo za osiguranje je dužno da uspostavi i obezbijedi funkcionisanje efikasnog sistema upravljanja rizicima kojima je izloženo ili bi moglo biti izloženo u svom poslovanju.

Sistem upravljanja rizicima društva za osiguranje obuhvata naročito:

- 1) preuzimanje rizika u osiguranje i rezervisanje;
- 2) upravljanje imovinom i obavezama društva;
- 3) način i obim investiranja;
- 4) obezbjeđenja likvidnosti i upravljanja koncentracijom rizika;
- 5) upravljanja operativnim rizikom;
- 6) reosiguranje i druge načine umanjevanja rizika.

Radi obezbjeđenja funkcionisanja sistema upravljanja iz stava 1 ovog člana društvo za osiguranje donosi strategije, politike i procedure kojima će utvrditi način i postupak kontinuiranog identifikovanja, mjerenja i praćenja rizika, upravljanja rizicima i izvještavanja o pojedinačnim i ukupnim rizicima.

Bliži način uspostavljanja i sprovođenja sistema upravljanja rizicima, način identifikacije, mjerenja i praćenja tih rizika i upravljanja tim rizicima utvrđuje regulatorni organ.”

#### Član 37

Poslije člana 100 dodaje se novi član koji glasi:

### **„Upravljanje rizicima**

#### Član 100a

Društvo za osiguranje dužno je da upravlja rizicima na način koji će obezbijediti trajno i blagovremeno ispunjavanje obaveza, a naročito:

- 1) plaćanje šteta, ugovorenih suma osiguranja i izvršavanja drugih obaveza iz osnova osiguranja, u skladu sa članom 8 stav 2, članom 15 i članom 89 stav 1 ovog zakona;
- 2) obavljanje poslova saosiguranja i reosiguranja viškova rizika, u nivou koji prelazi maksimalni samopridržaj, u skladu sa članom 12 ovog zakona;
- 3) formiranje tehničkih rezervi u skladu sa članom 83 ovog zakona;
- 4) održavanje likvidnosti društva u skladu sa članom 89 ovog zakona;
- 5) deponovanje i ulaganje sredstava tehničkih rezervi u skladu sa čl. 90 i 91 ovog zakona;
- 6) održavanje kapitala u skladu sa članom 92 ovog zakona;
- 7) održavanje nivoa margine solventnosti iz člana 97 ovog zakona;

- 8) odnos kapitala i margine solventnosti u skladu sa članom 98 ovog zakona;
- 9) održavanje garantnog kapitala u skladu sa članom 98a ovog zakona;
- 10) istinito i objektivno izvještavanje u skladu sa zakonom;
- 11) obavljanje drugih aktivnosti potrebnih za identifikaciju, mjerenje, praćenje i upravljanje rizicima kojima je društvo za osiguranje izloženo ili može biti izloženo u poslovanju.”

#### Član 38

U članu 104 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Regulatorni organ može zabraniti ili ograničiti isplatu dividende akcionarima društva za osiguranje ako bi isplata dividende narušila solventnost društva za osiguranje ili ako procijeni da bi se isplatom dividende ugrozili interesi i prava osiguranika odnosno korisnika osiguranja“.

#### Član 39

Član 105 briše se.

#### Član 40

U članu 106 poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koja glase:

„Društvo za osiguranje dužno je da vodi poslovne knjige, ostalu poslovnu dokumentaciju i evidencije, vrednuje imovinu i obaveze, sastavlja i objavljuje godišnje i periodične finansijske izvještaje u skladu sa zakonom kojim se uređuju pravni položaj privrednih društava, u skladu sa ovim zakonom, propisima kojima se uređuje finansijsko izvještavanje, zakonom i pravilima i standardima struke osiguranja.

Društvo za osiguranje dužno je da poslovne knjige i ostalu poslovnu dokumentaciju i evidencije vodi na način koji u bilo koje vrijeme, omogućava provjeru poslovanja društva za osiguranje u skladu sa zakonom i standardima struke.“

Dosadašnji stav 2 postaje stav 4.

#### Član 41

Član 117 mijenja se i glasi:

„Regulatorni organ vrši kontinuirani nadzor nad poslovanjem društava za osiguranje prvenstveno radi provjere da li društva za osiguranje imaju adekvatno uspostavljen sistem upravljanja i da li poštuju pravila o upravljanju rizicima i druge zahtjeve u skladu sa ovim zakonom, kao i radi provjere usklađenosti poslovanja sa drugim propisima kojima se uređuje poslovanje društava za osiguranje.“

#### Član 42

U članu 118 stav 1 tačka 3 briše se.

Poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koja glase:

„Na osnovu izvršenog nadzora iz stava 1 ovog člana, regulatorni organ izriče mjere nadzora u skladu sa ovim zakonom i podnosi prijave nadležnim organima u slučaju osnovane sumnje da utvrđene nezakovitosti i nepravilnosti sadrže obilježja krivičnog djela ili prekršaja.

Bliži način vršenja nadzora iz stava 1 ovog člana utvrđuje regulatorni organ.“

#### Član 43

U članu 119 stav 2 briše se.

Dosadašnji stav 3 postaje stav 2.

#### Član 44

U članu 120 stav 1 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) ostvari uvid u akte društva, poslovne knjige, dokumentaciju i podatke koji se odnose na poslovanje i informacijski sistem društva.“

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Ovlašćeno lice dužno je da nadzor vrši na način koji ne ometa redovno poslovanje društva.“

#### Član 45

U članu 121 stav 1 poslije tačke 4 dodaje se nova tačka koja glasi:

„5) obezbijedi uslove za pregled informacionog sistema kako bi se moglo provjeriti da li su podaci korišćenjem informacione tehnologije obrađeni na primjeren način i dostavi dokumentaciju iz koje je moguće utvrditi potpuni opis rada informacionog sistema i komponente informacionog sistema“.

Stav 2 mijenja se i glasi:

„Članovi odbora direktora, izvršni direktor, interni revizor, ovlašćeni aktuar i druga lica s posebnim ovlašćenjima dužna su da saraduju sa ovlašćenim licem regulatornog organa i na zahtjev ovlašćenog lica, prisustvuju sastancima i pruže informacije od značaja za obavljanje nadzora na način i u formi koju zatraži ovlašćeno lice.“

#### Član 46

U članu 122 stav 1 riječi: „u roku od 15 dana od dana izvršenog nadzora“ zamjenjuju se riječima: „koji se dostavlja društvu za osiguranje“.

U stavu 2 riječi: „osam dana“ zamjenjuju se riječima: „15 dana“.

#### Član 47

U članu 123 stav 1 tačka 6 briše se.

Dosadašnje tač. 7 i 8 postaju tač. 6 i 7.

#### Član 48

U članu 126 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Društvo za osiguranje dužno je da vodi i obrađuje statističke podatke o poslovima osiguranja, odnosno reosiguranja, rizicima koje pokriva osiguranje, osiguranim slučajevima i štetama u skladu sa zakonom i standardima struke.“

#### Član 49

Član 127 mijenja se i glasi:

„Društva za osiguranje su dužna da u skladu sa zakonom regulatornom organu dostavljaju izvještaje, obavještenja i podatke, koji moraju biti:

- dostupni, potpuni, tačni u materijalnim aspektima,
- uporedivi i konzistentni tokom vremena,
- relevantni, pouzdani i razumljivi.

Društvo za osiguranje dužno je da uspostavi odgovarajuću organizaciju, procedure i sisteme koji obezbjeđuju izvještavanje u skladu sa stavom 1 ovog člana.

Vrstu, rokove i način dostavljanja izvještaja, obavještenja i podataka iz stava 1 ovog člana utvrđuje regulatorni organ.“

#### Član 50

U članu 129 stav 3 mijenja se i glasi:

„Protiv mjera nadzora iz stava 1 ovog člana može se voditi upravni spor.“



#### Član 51

U članu 130 stav 1 tačka 8 mijenja se i glasi:

„8) društvo ne izvršava obaveze iz člana 100a ovog zakona;“.

Stav 6 briše se.

#### Član 52

U članu 131 stav 1 mijenja se i glasi:

„Društvo za osiguranje dužno je da u roku utvrđenom mjerom nadzora iz člana 129 stav 1 tač. 1 i 2 ovog zakona dostavi regulatornom organu izvještaj o sprovođenju naloženih mjera, u kojem su opisane mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti i uz koji se prilažu odgovarajući izvještaji, isprave i drugi dokazi.“

#### Član 53

U članu 133 st. 2 i 3 brišu se.

Dosadašnji stav 4 postaje stav 2.

#### Član 54

U članu 135 st. 3 i 4 brišu se.

#### Član 55

U članu 144 st. 2 i 3 brišu se.

Dosadašnji stav 4 postaje stav 2.

#### Član 56

U članu 145 st. 2 i 3 brišu se.

Dosadašnji stav 4 postaje stav 2.

#### Član 57

U članu 149 stav 2 riječi: „je konačno i” brišu se.

Stav 3 briše se.

Dosadašnji st. 4 i 5 postaju st. 3 i 4.

#### Član 58

U članu 161 stav 2 briše se.

Dosadašnji stav 3 postaje stav 2.

#### Član 59

Član 173 mijenja se i glasi:

„Rokovi za odlučivanje o zahtjevima iz ovog zakona počinju teći od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Urednim zahtjevom u smislu stava 1 ovog člana smatra se zahtjev uz koji je dostavljena sva propisana dokumentacija.

Regulatorni organ je dužan da o zahtjevima iz ovog zakona odluči u roku od 60 dana, od dana podnošenja urednog zahtjeva, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.”

#### Član 60

U članu 174 stav 2 briše se.

Dosadašnji stav 3 postaje stav 2.

## Član 61

U članu 175 stav 3 mijenja se i glasi:

„Društvu za osiguranje, društvu za posredovanje u osiguranju, društvu za zastupanje u osiguranju, preduzetniku-zastupniku u osiguranju i banci koja ima saglasnost za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, kojem je izrečena mjera nadzora iz člana 129 stav 1 tačka 2 ovog zakona, može biti naloženo plaćanje posebne naknade, u skladu sa kriterijumima koje utvrđuje regulatorni organ.“

Stav 5 mijenja se i glasi:

„Iznos posebne naknade iz stava 3 ovog člana utvrđuje se rješenjem o izricanju mjera nadzora, i ne može biti veći od:

- 0,5% iznosa kapitala društva za osiguranje kome je izrečena mjera nadzora;  
- 0,8% iznosa prihoda koje, za pružene usluge posredovanja odnosno zastupanja u osiguranju, ostvari društvo za posredovanje u osiguranju, društvo za zastupanje u osiguranju ili preduzetnik-zastupnik u osiguranju, odnosno fakturisanog iznosa zastupničke provizije koju ostvari banka koja ima saglasnost za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, kojima je izrečena mjera nadzora.“

## Član 62

Član 177 mijenja se i glasi:

„U okviru svojih nadležnosti Agencija:

- 1) izdaje dozvole za obavljanje poslova osiguranja, reosiguranja i saosiguranja, posredovanja i zastupanja i drugih poslova neposredno povezanih sa poslovima osiguranja;
- 2) daje saglasnost na akte i radnje utvrđene ovim zakonom;
- 3) vrši nadzor nad obavljanjem djelatnosti osiguranja;
- 4) donosi akte propisane ovim zakonom;
- 5) donosi smjernice i uputstva u vezi sa primjenom dobrih poslovnih običaja u djelatnosti osiguranja i sačinjavanjem pojedinačnih akata poslovne politike društava za osiguranje;
- 6) vodi registre u skladu sa ovim zakonom;
- 7) razmatra prigovore i žalbe osiguranika i drugih korisnika osiguranja;
- 8) saraduje sa drugim nadzornim organima u zemlji i inostranstvu;
- 9) daje inicijative za uređivanje pitanja iz oblasti osiguranja;
- 10) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom.“

## Član 63

U članu 178 stav 2 tačka 4 mijenja se i glasi:

„4) bliži postupak odlučivanja, a naročito u vezi sa prigovorima i žalbama fizičkih i pravnih lica na rad društava za osiguranje, zastupnika u osiguranju, posrednika, podružnica stranih društava i agencija za pružanje drugih usluga u osiguranju;“.

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Saglasnost na statut Agencije daje Vlada.“

## Član 64

Član 180 st. 2 i 3 mijenjaju se i glase:

„Predsjednika i članove Savjeta Agencije imenuje i razrješava Vlada. Predsjednik i članovi Savjeta Agencije za svoj rad odgovaraju Vladi.“

Stav 5 briše se.

Dosadašnji stav 6 postaje stav 5.

#### Član 65

U članu 181 stav 1 tačka 2 mijenja se i glasi:

„2) da ima najmanje kvalifikaciju visokog obrazovanja sedmi nivo (VIII), u obimu od 240 kredita CSPK-a“.

#### Član 66

Član 183 mijenja se i glasi:

„Predsjednik Savjeta Agencije i članovi Savjeta Agencije imaju pravo na naknadu za rad, koja se utvrđuje u skladu sa zakonom kojim se uređuju zarade zaposlenih u javnom sektoru.“

#### Član 67

Član 184 mijenja se i glasi:

#### **„Prestanak mandata i razrješenje Savjeta Agencije**

##### Član 184

Predsjedniku, odnosno članu Savjeta Agencije mandat prestaje:

- 1) istekom perioda na koji je imenovan;
- 2) na lični zahtjev;
- 3) zbog trajnog gubitka radne sposobnosti za obavljanje funkcije;
- 4) po sili zakona.

Predsjednik, odnosno član Savjeta Agencije može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan ako:

- 1) nastanu okolnosti iz člana 182 ovog zakona;
- 2) prekrši obavezu čuvanja povjerljivih podataka.“

#### Član 68

Član 185 mijenja se i glasi:

„Savjet Agencije:

1) odlučuje o dozvolama, saglasnostima, ovlašćenjima i drugim pitanjima iz nadležnosti Agencije;

2) donosi statut, podzakonske i druge akte utvrđene zakonom;

3) donosi smjernice i uputstva u vezi sa primjenom dobrih poslovnih običaja u djelatnosti osiguranja i sačinjavanjem pojedinačnih akata poslovne politike društava za osiguranje;

4) donosi godišnji program rada i finansijski plan;

5) donosi izvještaj o radu i finansijski izvještaj Agencije;

6) usvaja godišnji izvještaj o stanju na tržištu osiguranja;

7) imenuje i razrješava direktora Agencije;

8) bira i opoziva revizora za kontrolu godišnjih finansijskih iskaza Agencije;

9) odlučuje o mjerama nadzora;

10) obavlja druge poslove koji se odnose na upravljanje Agencijom, u skladu sa zakonom.

Izvještaje iz stava 1 tačka 5 ovog člana Agencija radi usvajanja dostavlja Vladi.”

#### Član 69

U članu 186 stav 1 mijenja se i glasi:

„Savjet Agencije radi i odlučuje na sjednici kojoj prisustvuje više od polovine članova Savjeta.”

#### Član 70

U članu 187 stav 1 riječ „četiri” zamjenjuje se riječju „pet.”

## Član 71

Član 188 mijenja se i glasi:

„Direktor Agencije predstavlja, rukovodi i organizuje rad u Agenciji, odgovara za zakonitost i kvalitet njenog rada, predlaže statut, godišnji program rada i finansijski plan, izvještaj o radu i finansijski izvještaj, kao i druge odluke Savjetu Agencije, izvršava odluke Savjeta, utvrđuje unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u Agenciji, upravlja ljudskim i finansijskim resursima, stara se o obezbjeđivanju javnosti rada Agencije i vrši druge poslove utvrđene zakonom.”

## Član 72

Poslije člana 188 dodaje se dva nova člana koji glase:

### **„Prava i obaveze iz radnih odnosa**

#### Član 188a

Na prava i obaveze zaposlenih u Agenciji primjenjuju se opšti propisi o radu.

Na zarade zaposlenih u Agenciji primjenjuje se zakon kojim se uređuju zarade zaposlenih u javnom sektoru.

### **Prava nakon prestanka funkcije**

#### Član 188b

Pedsjednik Savjeta i direktor Agencije imaju pravo da nakon prestanka funkcije jednu godinu primaju naknadu u visini zarade koju su primali u posljednjem mjesecu prije prestanka funkcije, uz odgovarajuće usklađivanje.

Naknada iz stava 1 ovog člana ostvaruje se na lični zahtjev, koji se podnosi najkasnije 30 dana od dana prestanka vršenja funkcije.

Prava iz stava 1 ovog člana prestaje prije utvrđenog roka, ako lice koje je vršilo funkciju predsjednika Savjeta ili direktora Agencije:

- 1) zasnuje radni odnos;
- 2) bude izabrano, imenovano ili postavljeno na drugu funkciju na osnovu koje ostvaruje zaradu;
- 3) ostvari pravo na penziju.

Rješenje o ostvarivanju prava iz stava 1 ovog člana donosi Savjet Agencije.“

## Član 73

Član 192 mijenja se i glasi:

### **„Sadržaj i rokovi za dostavljanje programa rada i izvještaja o radu**

#### Član 192

Godišnji program rada Agencije iz člana 185 stav 1 tačka 4 ovog zakona sadrži podatke o ciljevima, indikatorima uspješnosti, aktivnostima koje su potrebne za realizaciju ciljeva i licima odgovornim za realizaciju.

Izvještaj o radu Agencije sadrži prikaz izvršavanja zakona i drugih propisa, podatke o realizaciji ciljeva iz programa rada Agencije, ocjenu stanja i mjere koje su preduzete za unaprjeđenje stanja i finansijski izvještaj.

Godišnji izvještaj o stanju na tržištu osiguranja Agencija radi usvajanja dostavlja Vladi do 30. juna tekuće za prethodnu godinu. ”

## Član 74

Član 193 briše se.

## Član 75

Član 196 stav 1 mijenja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 2.500 eura do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:

- 1) obaveze iz ugovora o osiguranju iznad samopridržaja ne reosigura kod društva za reosiguranje (član 12 stav 1);
- 2) obavlja vrste osiguranja za koje nema dozvolu regulatornog organa (član 16 stav 2);
- 3) zaključi ugovor o posredovanju i zastupanju u osiguranju sa licem koje nije dobilo dozvolu za obavljanje tih poslova (član 17);
- 4) ne pribavi saglasnost regulatornog organa za promjenu naziva, sjedišta ili statuta (član 18 stav 4 i član 39 stav 3);
- 5) stekne uzajamno učešće u kapitalu odnosno u pravu glasa sa društvom za osiguranje, društvom za reosiguranje, društvom za posredovanje u osiguranju ili društvom za zastupanje u osiguranju (član 22);
- 6) stekne kvalifikovano učešće u društvu za osiguranje bez prethodne saglasnosti regulatornog organa za sticanje akcija (član 23 stav 1);
- 7) ne obavijesti, bez odlaganja, regulatorni organ o svakoj promjeni u kvalifikovanom učešću u kapitalu društva (član 23 stav 5);
- 8) ne obavijesti u roku regulatorni organ o namjeri sticanja odnosno povećanja kvalifikovanog učešća u stranom društvu za osiguranje, kreditnoj instituciji, investicionom fondu ili društvu za upravljanje otvorenim investicionim fondovima najkasnije tri mjeseca prije planiranog sticanja (član 26a st. 1 i 2);
- 9) ne obavijesti regulatorni organ o smanjenju kvalifikovanog učešća u stranom društvu za osiguranje, kreditnoj instituciji, investicionom fondu ili društvu za upravljanje otvorenim investicionim fondovima najkasnije tri mjeseca prije planiranog sticanja (član 26a stav 4);
- 10) ne otuđi akcije stečene bez ovlašćenja regulatornog organa (član 27);
- 11) ne otuđi akcije za koje mu je oduzeta saglasnost (član 28 stav 2);
- 12) ne dostavi regulatornom organu rješenje o registraciji u roku od sedam dana od dana prijema tog rješenja (član 34 stav 3);
- 13) osnuje podružnicu bez dozvole regulatornog tijela (član 40 stav 3);
- 14) o osnivanju, promjeni adrese i ukidanju podružnica ne obavijesti regulatorni organ u roku od 30 dana, od dana donošenja te odluke (član 40 stav 5);
- 15) vrši statusne promjene društva, podjele, spajanja ili pripajanja društva bez prethodne saglasnosti regulatornog organa (član 41 stav 1);
- 16) ne obavijesti regulatorni organ o namjeri prenošenja dijela poslova prije zaključivanja ugovora iz člana 41a stav 1 ovog zakona ili svim naknadnim značajnim promjenama u vezi sa obavljanjem prenesenih poslova (član 41a stav 5);
- 17) ne dostavi, na zahtjev regulatornog organa, sve podatke o pravnom statusu i finansijskom stanju i poslovanju lica sa kojim je zaključilo ugovor o prenosu dijela poslova iz člana 41a ovog zakona (član 41b stav 1);
- 18) imenuje člana odbora direktora ili izvršnog direktora bez saglasnosti regulatornog organa (član 49 stav 1 i član 50 stav 1);
- 19) obavlja poslove posredovanja u osiguranju suprotno članu 52 stav 1 ovog zakona;
- 20) kao društvo za posredovanje u osiguranju obavlja poslove zastupanja u osiguranju (član 52 stav 2);
- 21) posreduje pri zaključenju ugovora o osiguranju sa društvom za osiguranje koje nije dobilo dozvolu regulatornog organa za obavljanje djelatnosti osiguranja (član 53);

22) nema zaključeno osiguranje od profesionalne odgovornosti u skladu sa članom 58a ovog zakona;

23) omogućiti obavljanje poslova posredovanja u osiguranju licu koje nema ovlaštenje regulatornog organa (član 60 st. 1 i 5);

24) ne obavlja djelatnost osiguranja, odnosno poslove osiguranja na način kojim štiti interese ugovornika osiguranja, odnosno osiguranika (član 62 stav 1);

25) ne upozna osiguranika sa svim pravnim i ekonomskim odnosima sa društvom za osiguranje koji utiču na nepristrasnost društva za posredovanje u osiguranju u ispunjavanju obaveza prema osiguraniku (član 63 stav 1);

26) obavlja poslove zastupanja u osiguranju suprotno članu 65 stav 2 odnosno stav 4 ovog zakona;

27) ne vodi evidenciju lica sa kojima ima zaključene ugovore o zastupanju u osiguranju (član 65 stav 7);

28) obavlja poslove zastupanja za više društava za osiguranje za proizvode koji su međusobno konkurentni bez njihove pisane saglasnosti (član 66 stav 2);

29) u poslovnim prostorijama ne čuva ugovor o zastupanju u osiguranju (član 73 stav 1);

30) posluje suprotno članu 77 ovog zakona;

31) naknadno dogovori promjenu načina obračuna, odnosno visine provizije za zaključene ugovore o osiguranju u kojima je posredovalo (član 81b stav 4);

32) prije zaključenja ugovora o osiguranju, kao i prilikom izmjena, dopuna ili obnavljanja ugovora, ugovorniku osiguranja ne pruži potrebne podatke (član 81c);

33) prije zaključenja ugovora o osiguranju ugovornika ne upozna sa opštim i posebnim uslovima osiguranja ili ugovorniku ne pruži potrebne informacije (član 81d st. 1 i 2);

34) bez odlaganja ne obavijesti ugovornika osiguranja o nastupanju promjene opštih ili posebnih uslova ili o promjeni podataka iz člana 81d st. 1 i 2 ovog zakona (član 81d stav 3);

35) jednom godišnje pisano ne obavijesti ugovornika osiguranja o stanju učešća u dobiti (član 81d stav 4);

36) ne dostavi ugovorniku osiguranja obavještenja sa podacima iz člana 81d st. 1 do 4 ovog zakona u pisanoj formi, na pregledan i razumljiv način, na jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori (član 81d stav 5);

37) ne stavi na raspolaganje licima koja obavljaju poslove posredovanja odnosno zastupanja u osiguranju informacije iz člana 81d stav 1 do 3 ovog zakona (član 81d stav 6);

38) ne utvrdi interna pravila za uspostavljanje i funkcionisanje sektora za rješavanje prigovora ugovornika osiguranja, odnosno osiguranika (član 81e);

39) pruža marketinške informacije suprotno članu 81f ovog zakona;

40) ne formira tehničke rezerve u iznosu dovoljnom za pokriće obaveza koje mogu nastati u obavljanju poslova osiguranja (član 83 stav 1);

41) ne formira propisane vrste tehničkih rezervi (član 83 st. 2, 3 i 4);

42) sredstva tehničkih rezervi ne ulaže i ne deponuje u skladu sa članom 90 ovog zakona;

43) sredstva ne deponuje i ne ulaže na propisani način (član 95);

44) kapital ne održava najmanje u visini margine solventnosti (član 98);

45) bez odlaganja, u pisanoj formi, ne obavijesti regulatorni organ o nastalom umanjenju kapitala, odnosno garantnog kapitala ispod nivoa propisanog članom 98, odnosno članom 98a ovog zakona i, u roku od 15 dana od dana utvrđivanja umanjenja, ne donese program mjera za dostizanje potrebne visine kapitala, odnosno ako taj program, bez odlaganja, ne dostavi regulatornom organu (član 99);

46) ne utvrdi dobit i gubitak po vrstama osiguranja na propisani način (član 104 st. 1 i 2);

47) ne organizuje internu reviziju na propisani način (član 108 st. 1 i 2);

48) licu za nadzor osiguranja ne omogućiti vršenje nadzora na propisani način (član 121 stav 1);

49) ne dostavi regulatornom organu statističke i druge podatke po grupama i vrstama osiguranja u rokovima i na način koji utvrdi regulatorni organ (član 126 stav 1);

50) regulatornom organu dostavi izvještaje, obavještenja i podatke suprotno odredbi člana 127 stav 1 ovog zakona;

51) regulatornom organu ne dostavlja podatke u skladu sa članom 127 stav 2 ovog zakona;

52) u propisanom roku ne otkloni utvrđene nezakovitosti i nepravilnosti u radu i o tome ne dostavi ili ne dostavi blagovremeno izvještaj regulatornom organu (čl. 130 i 131);

53) bez saglasnosti regulatornog organa prenese portfelj ili dio portfelja osiguranja na drugo društvo za osiguranje (član 148 stav 1);

54) na propisan način i u propisanom roku ne obavijesti ugovarače osiguranja o prenosu portfelja osiguranja (član 150 stav 1);

55) ne imenuje ovlašćenog aktuaru ili ga ne imenuje u propisanom roku (član 153);

56) ovlašćenom aktuaru ne omogući stalni i nesmetani pristup podacima o poslovanju koji su mu neophodni za obavljanje aktuarskih poslova i koje ovlašćeni aktuar zatraži (član 157);

57) ne imenuje novog ovlašćenog aktuaru po nalogu regulatornog organa (član 162 stav 1);

58) u propisanom roku ne obavijesti regulatorni organ o tome da nadležni organ društva nije prihvatio mišljenje ovlašćenog aktuaru (član 163);

59) u propisanom roku ne dostavi ovlašćenom aktuaru finansijski izvještaj (član 164 stav 1);

60) u propisanom roku ne obavijesti regulatorni organ o tome da ovlašćeni aktuar nije prihvatio mišljenje ovlašćenog revizora (član 165);

61) imenuje za ovlašćenog revizora lice sa kojim je povezano, odnosno koje mu pruža poreske ili konsultantske usluge (član 168 stav 3);

62) imenuje za ovlašćenog revizora lice koje je vršilo reviziju za to lice u prethodne četiri godine (član 168 stav 5);

63) ne objavi rezime revidiranih finansijskih izvještaja u najmanje jednom štampanom mediju koji se distribuira na čitavoj teritoriji Crne Gore u roku od 30 dana od dana usvajanja (član 172 stav 1)

64) postupa sa podacima prikupljenim u postupku zaključivanja i izvršavanja ugovora o osiguranju suprotno članu 189a ovog zakona.“

## Član 76

Član 197 mijenja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 550 eura do 2.000 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice:

1) član odbora direktora ili izvršni direktor društva za osiguranje koji ne obavijesti regulatorni organ u skladu sa članom 49 stav 3 ili članom 50 stav 9 ovog zakona;

2) interni revizor društva za osiguranje, ako ne obavlja poslove interne revizije na propisan način (član 110);

3) član odbora direktora ili izvršni direktor pravnog lica, odnosno interni revizor, ovlašćeni aktuar ili drugo lice sa posebnim ovlašćenjem koje ne saraduje sa ovlašćenim licem u postupku kontrole ili ne izvrši drugu obavezu iz člana 121 stav 2 ovog zakona;

4) ovlašćeni aktuar, ako poslove ovlašćenog aktuaru obavlja suprotno članu 155 ovog zakona;

5) ovlašćeni aktuar, ako odboru direktora ne predloži mjere za otklanjanje nepravilnosti (član 156);

6) ovlašćeni aktuar, ako ne preispita svoje mišljenje u propisanom roku ili o svom mišljenju ne obavijesti nadležni organ društva za osiguranje koji je nadležan za usvajanje finansijskog izvještaja (član 164 stav 2).”

#### Član 77

Poslije člana 198a dodaju se tri nova člana koji glase:

#### **„Usklađivanje organizacije Agencije**

##### Član 198b

Statut Agencije uskladiće se sa ovim zakonom u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

#### **Rok za imenovanje Savjeta Agencije**

##### Član 198c

Savjet Agencije će se imenovati u skladu sa ovim zakonom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Savjet Agencije imenovan na osnovu Zakona o osiguranju („Službeni list RCG", broj 78/06 i „Službeni list CG", br. 45/12, 6/13 i 55/16) nastavlja sa radom do imenovanja Savjeta iz stava 1 ovog člana.

#### **Rok za imenovanje direktora Agencije**

##### Član 198d

Savjet Agencije će u roku od 60 dana od dana imenovanja iz člana 198c ovog zakona raspisati javni konkurs za imenovanje direktora.

Direktor Agencije imenovan na osnovu Zakona o osiguranju („Službeni list RCG", broj 78/06 i „Službeni list CG", br. 45/12, 6/13 i 55/16) nastavlja sa radom do imenovanja direktora iz stava 1 ovog člana.”

#### Član 78

Poslije člana 200 dodaje se novi član i glasi:

#### **„Usklađivanje organizacije**

##### Član 200a

Društva za osiguranje dužna su da usklade unutrašnju organizaciju, statut i druga akta u roku od godinu dana, od dana stupanja na snagu ovog zakona.”

#### Član 79

Poslije člana 208a dodaje se novi član i glasi:

#### **„Rok za donošenje propisa**

##### Član 208b

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od godinu dana, od dana stupanja na snagu ovog zakona.”

#### Član 80

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 09-2/21-1/8

EPA 280 XXVII

Podgorica, 29. decembar 2021. godine

**Skupština Crne Gore 27. saziva**

Predsjednik,

**Aleksa Bečić, s.r.**



**1951.**

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**UKAZ  
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA  
I DOPUNAMA ZAKONA O PUTNIM  
ISPRAVAMA**

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama zakona o putnim ispravama**, koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine.

Broj: 01-1347/2

Podgorica, 30. decembar 2021. godine

**Predsjednik Crne Gore,  
Milo Đukanović, s.r.**

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva, na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine, donijela je

**ZAKON  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA**

Član 1

U Zakonu o putnim ispravama („Službeni list CG“, br. 21/08, 25/08, 39/13 i 54/16) u članu 26 stav 2 riječi: „licu sa hendikepom” zamjenjuju se riječima: „licu sa invaliditetom”.

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Izuzetno od stava 3 ovog člana u hitnim slučajevima, odnosno u slučajevima kada je izdavanje pasoša u posebnom interesu djeteta, djetetu se, bez odlaganja, može izdati pasoš i bez saglasnosti drugog roditelja, uz pisanu saglasnost organa starateljstva nadležnog prema mjestu prebivališta djeteta, odnosno prema mjestu podnošenja zahtjeva, ako dijete nema prijavljeno prebivalište u Crnoj Gori.”

Dosadašnji st. 4 i 5 postaju st. 5 i 6.

Član 2

U članu 27 stav 1 riječi: „iz člana 26 stav 3” zamjenjuju se riječima: „iz člana 26 st. 3 i 4”.

Član 3

U članu 28 stav 1 poslije riječi: „drugog roditelja” dodaju se riječi: „osim u slučaju iz člana 26 stav 4 ovog zakona”.

Stav 2 mijenja se i glasi:

„Ako se drugi roditelj lica iz stava 1 ovog člana protivi izdavanju putne isprave, odnosno putovanju u drugu državu, ili je nedostupan, Ministarstvo će postupiti u skladu sa članom 26 stav 4.”

Član 4

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 24-3/21-1/4

EPA 331 XXVII

Podgorica, 29. decembar 2021. godine

**Skupština Crne Gore 27. saziva**

Predsjednik,

**Aleksa Bečić, s.r.**

1952.

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**UKAZ**  
**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I**  
**DOPUNAMA ZAKONA O OBAVEZONOM**  
**OSIGURANJU U SAOBRAĆAJU**

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine.

Broj: 01-1365/2

Podgorica, 30. decembar 2021. godine

**Predsjednik Crne Gore,**  
**Milo Đukanović, s.r.**

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva, na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine, donijela je

**ZAKON**  
**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBAVEZONOM OSIGURANJU U**  
**SAOBRAĆAJU**

Član 1

U Zakonu o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Službeni list CG“ broj 44/12), u članu 2 stav 1 tačka 2 riječi: „motornih vozila” zamjenjuju se riječju „vozila”.

U tački 3 poslije riječi „licima“ dodaju se riječi: „i putnicima”.

Član 2

U članu 4 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Za naknadu štete koja je nastala upotrebom prevoznog sredstva iz stava 1 ovog člana garantuje država Crna Gora.“

Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

Član 3

Član 5 mijenja se i glasi:

„Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

- 1) **prevozno sredstvo** je vozilo, plovni objekat i vazduhoplov;
- 2) **vozilo** je svako vozilo koje se pokreće snagom sopstvenog motora, osim vozila koja se kreću po šinama, i svako priključno vozilo, bez obzira da li je prikačeno ili ne;
- 3) **teritorija na kojoj se vozilo uobičajeno nalazi** je teritorija države članice Evropske Unije:

- čiju registarsku tablicu, stalnu ili privremenu, vozilo nosi;

- u kojoj je izdat znak raspoznavanja ekvivalentan registarskoj tablici, kada za određenu vrstu vozila nije propisana registracija;

- u kojoj vlasnik, odnosno korisnik vozila ima prebivalište, kada za određenu vrstu vozila nijesu potrebne registarske tablice ili znak raspoznavanja;

- u kojoj je nastala saobraćajna nezgoda, radi rješavanja odštetnog zahtjeva od strane biroa zelene karte ili garantnog fonda, kada vozilo nema registarske tablice ili registarske tablice ne odgovaraju, odnosno više ne odgovaraju vozilu koje je učestvovalo u nesreći;

4) **ugovarač osiguranja** je lice koje je sa društvom za osiguranje zaključilo ugovor o osiguranju;

5) **korisnik prevoznog sredstva** je fizičko ili pravno lice koje voljom vlasnika raspolaže prevoznim sredstvom;

6) **oštećeno lice** je lice koje ima pravo na naknadu štete u skladu sa ovim zakonom;

7) **osiguranik** je vlasnik prevoznog sredstva za koje je zaključen ugovor o obaveznom osiguranju, kao i drugi ovlašćeni korisnik prevoznog sredstva;

8) **treće lice** je svako lice, osim lica odgovornog za pričinjenu štetu i lica koje po ovom zakonu nema pravo na naknadu štete;

9) **društvo za osiguranje** je društvo koje, u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi i način obavljanja djelatnosti osiguranja, ima pravo obavljanja poslova obaveznog osiguranja u saobraćaju na teritoriji Crne Gore;

10) **odgovorno društvo za osiguranje** je društvo za osiguranje sa kojim je vlasnik prevoznog sredstva, koje je prouzrokovalo štetu, zaključio ugovor o obaveznom osiguranju;

11) **zelena karta** je međunarodna potvrda o postojanju obaveznog osiguranja od autoodgovornosti na području država članica Sistema zelene karte, koju izdaje nacionalno udruženje osiguravača;

12) **multilateralni sporazum** je sporazum između nacionalnih udruženja osiguravača država članica Evropskog ekonomskog prostora i pridruženih država prema kojem svaki nacionalni biro garantuje za štete nastale na njegovoj teritoriji upotrebom vozila koje se uobičajeno nalazi na teritoriji druge države potpisnice tog sporazuma;

13) **maksimalna masa vazduhoplova** (Maximum Take Off Mass - u daljem tekstu: MTOM) je najveća dozvoljena masa vazduhoplova pri polijetanju, koja odgovara odobrenoj masi utvrđenoj u dokumentu o plovidbenosti vazduhoplova, letačkom priručniku ili drugom ekvivalentnom dokumentu;

14) **specijalno pravo vučenja (SDR)** je obračunska jedinica koju određuje Međunarodni monetarni fond; i

15) **let** je vrijeme prevoza putnika vazduhoplovom, uključujući ukrcavanje i iskrcavanje putnika i ručnog prtljaga ili, u odnosu na teret i predati prtljag, vrijeme prevoza prtljaga i tereta od trenutka predaje prtljaga ili tereta vazdušnom prevozniku do trenutka njihove isporuke ovlašćenom primaocu ili, u odnosu na treća lica, upotreba vazduhoplova od trenutka davanja snage motorima u svrhu vožnje po tlu ili stvarnog uzlijetanja do trenutka kada je on na tlu, a motori su potpuno zaustavljeni, ili kretanje vazduhoplova pomoću vozila za tegljenje ili potiskivanje ili pomoću sila koje su tipične za pogon ili uzgon vazduhoplova, naročito vazdušnih struja."

#### Član 4

U članu 6 stav 3 mijenja se i glasi:

„U slučaju saobraćajne nezgode, lice koje upravlja prevoznim sredstvom je dužno da svim učesnicima saobraćajne nezgode, koji imaju pravo podnošenja odštetnog zahtjeva po ovom zakonu, da lične podatke i podatke o obaveznom osiguranju.“

## Član 5

Član 7 mijenja se i glasi:

„Vlasnik, odnosno korisnik prevoznog sredstva dužan je da zaključi i redovno obnavlja ugovor o obaveznom osiguranju sa društvom za osiguranje, dok se prevozno sredstvo koristi.

Organ nadležan za registraciju odnosno upis će izdati saobraćajnu dozvolu ili drugu odgovarajuću ispravu, odnosno produžiti njeno važenje, tek nakon što vlasnik prevoznog sredstva, na čije će se ime prevozno sredstvo registrovati odnosno upisati, podnese dokaz da je zaključio ugovor o obaveznom osiguranju iz stava 1 ovog člana.

Ugovor o obaveznom osiguranju iz stava 1 ovog člana društvo za osiguranje zaključuje u skladu sa zakonom, uslovima osiguranja i tarifama premija.

Sastavni dio ugovora o obaveznom osiguranju iz stava 1 ovog člana su uslovi osiguranja koje je društvo dužno da uruči osiguraniku najkasnije u trenutku zaključenja ugovora.

Društvo za osiguranje ne smije odbiti ponudu za zaključenje ugovora o obaveznom osiguranju iz stava 1 ovog člana ako podnosilac ponude za osiguranje prihvata uslove pod kojima društvo za osiguranje zaključuje ugovore iz odnosne vrste obaveznog osiguranja.

Ugovor o obaveznom osiguranju iz stava 1 ovog člana obavezno se zaključuje prije stavljanja prevoznog sredstva u upotrebu.

Obaveza društva za osiguranje iz ugovora o osiguranju počinje po isteku 24-tog sata dana koji je u ispravi o osiguranju naveden kao početak osiguranja, a prestaje po isteku 24-tog sata koji je u ispravi o osiguranju naveden kao dan isteka trajanja osiguranja, ako nije drukčije ugovoreno.”

## Član 6

U članu 8 stav 1 riječi: „rješenja o pokretanju likvidacije, odnosno stečaja” zamjenjuju se riječima: „rješenja o pokretanju likvidacije, odnosno oglasu o otvaranju stečaja“.

## Član 7

Član 10 mijenja se i glasi:

„Uslove osiguranja i tarife premija, u skladu sa osnovama za izračunavanje premije i strukture premije (premijski sistem) za obavezno osiguranje u saobraćaju, utvrđuju društva za osiguranje.

Društvo za osiguranje dužno je da regulatornom organu dostavi uslove osiguranja, najkasnije 60 dana prije dana predviđenog za početak njihove primjene, radi provjere usklađenosti sa zakonom i pravilima struke osiguranja.

Društvo je dužno da regulatornom organu, u roku iz stava 2 ovog člana, dostavi i tarife premija i premijski sistem sa tehničkim osnovama za izračunavanje tarife, radi provjere usklađenosti sa zakonom, aktuarskim načelima i pravilima struke osiguranja.

Uz dokumentaciju iz stava 3 ovog člana, društvo za osiguranje istovremeno dostavlja regulatornom organu i mišljenje ovlašćenog aktuara o dovoljnosti premije osiguranja za trajno izmirenje svih obaveza iz ugovora o obaveznom osiguranju i troškova sprovođenja tog osiguranja, kao i trogodišnji poslovni plan društva koji pokazuje dovoljnost obračunatih premija.

Ako regulatorni organ utvrdi da akti iz st. 2 i 3 ovog člana nijesu u skladu sa zakonom odnosno aktuarskim načelima i pravilima struke, rješenjem će naložiti društvu za osiguranje da ih uskladi.

Društvo za osiguranje ne smije primjenjivati akta iz st. 2 i 3 ovog člana ako nijesu usklađena sa zakonom odnosno aktuarskim načelima i pravilima struke osiguranja.”

## Član 8

U članu 12 stav 3 uvodna rečenica mijenja se i glasi:

„Društvo za osiguranje, odnosno Udruženje dužno je da u roku od 60 dana od dana prijema odštetnog zahtjeva, oštećenom licu dostavi:”

Stav 6 briše se.

## Član 9

U članu 13 stav 1 riječi: „rokovima iz člana 12 st. 3 i 6“ zamjenjuju se riječima: „roku iz člana 12 stav 3“.

Stav 2 briše se.

## Član 10

Član 14 briše se.

## Član 11

U članu 17 stav 2 poslije riječi: „način utvrđivanja iznosa naknade“ dodaju se zarez i riječi: „rok za rješavanje odštetnih zahtjeva“.

## Član 12

U članu 18 stav 6 mijenja se i glasi:

„Fondovi iz stava 1 ovog člana, društva za osiguranje, kao i druga fizička i pravna lica koja neposredno oštećenom licu naknade štetu ili dio štete nanese upotrebom neosiguranog ili nepoznatog prevoznog sredstva, imaju pravo na regresiranje iznosa iz Garantnog fonda samo ako je naknada štete izvršena po osnovu ugovora o obaveznom osiguranju.“

## Član 13

U članu 20 stav 3 riječ „sedam“ zamjenjuje se riječju „deset“.

## Član 14

Član 21 mijenja se i glasi:

„Vlasnici, odnosno korisnici sredstava koja služe za prevoz putnika u javnom saobraćaju (u daljem tekstu: korisnici) dužni su da zaključe ugovor o osiguranju putnika u javnom prevozu od posljedica nesrećnog slučaja, osim za putnike u vazdušnom saobraćaju.

Ugovor iz stava 1 ovog člana dužni su da zaključe vlasnici, odnosno korisnici:

- 1) autobusa i putničkih vozila kojima se obavlja javni prevoz putnika u linijskom i vanlinijskom drumskom saobraćaju;
- 2) putničkih vozila kojima se obavlja auto-taksi prevoz putnika i vozila koja se koriste na osnovu ugovora o zakupu (rent-a-car);
- 3) šinskih vozila za prevoz putnika;
- 4) svih vrsta pomorskih, jezerskih i riječnih plovnih objekata, kojima se na redovnim linijama ili slobodno prevoze putnici, uključujući i krstarenja i prevoz turista;
- 5) svih vrsta plovnih objekata iz tačke 4 ovog stava uzetih u zakup;
- 6) drugih prevoznih sredstava, bez obzira na vrstu pogona, kojima se vrši prevoz putnika, uz naplatu prevoza kao registrovane djelatnosti.

Ugovor o osiguranju iz stava 1 ovog člana ne može se zaključiti kao ugovor o osiguranju od odgovornosti.

Vlasnici odnosno korisnici prevoznih sredstava iz stava 2 ovog člana mogu dobiti dozvolu za obavljanje djelatnosti nakon dostavljanja dokaza o zaključenom ugovoru o osiguranju od odgovornosti iz člana 2 stav 1 tač. 2 i 4 ovog zakona i ugovoru iz stava 1 ovog člana.”

#### Član 15

U članu 22 stav 1 tačka 2 poslije riječi „luke“ zarez i riječ „aerodroma“ brišu se.

U tački 3 poslije riječi „pristaništa“ briše se zarez i dodaje riječ „ili“, a riječi: „ili aerodroma“ brišu se.

#### Član 16

U članu 24 stav 3 mijenja se i glasi:

„Putnik, odnosno korisnik osiguranja ima pravo na osiguranu sumu iz člana 23 ovog zakona, nezavisno od prava na naknadu štete po osnovu ugovora o osiguranju od odgovornosti iz člana 2 stav 1 tač. 2 i 4 ovog zakona.“

#### Član 17

Naziv poglavlja IV mijenja se i glasi:

„IV. OSIGURANJE VLASNIKA, ODNOSNO KORISNIKA VOZILA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU PRIČINJENU TREĆIM LICIMA“.

#### Član 18

U članu 25 st. 1 do 4 riječi: „motornih vozila” u različitom padežu zamjenjuju se riječju „vozila” u odgovarajućem padežu.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Trećim licem, u smislu stava 1 ovog člana, smatra se i korisnik lizinga koji je ugovarač osiguranja i korisnik vozila a nije odgovoran za saobraćajnu nezgodu u kojoj mu je prouzrokovana šteta vozilom istog davaoca lizinga.”

Dosadašnji st. 2 do 5 postaju st. 3 do 6.

#### Član 19

U članu 26 stav 1, čl. 29 i 32, članu 35 st. 1 i 5, čl. 37, 39, 40, 46 i 47, članu 57 st. 1 i 3, članu 62 st. 1, 3, 4, 6 i 7 i članu 63 st. 2 i 5 riječi: „motorno vozilo“ u različitom padežu zamjenjuju se riječju „vozilo“ u odgovarajućem padežu.

#### Član 20

Poslije člana 27 dodaje se novi član koji glasi:

„Teritorijalno važenje ugovora o osiguranju od autoodgovornosti

#### Član 27a

Osiguranje od autoodgovornosti pokriva štete nastale na teritoriji država članica Evropske unije i teritoriji država članica Sistema zelene karte ili država čiji je nacionalni biro osiguranja potpisnik Multilateralnog sporazuma, bez plaćanja dodatne premije osiguranja. “

#### Član 21

U članu 28 stav 2 riječi: „šteta pričinjena samo na vozilima“ zamjenjuju se riječima: „pričinjena materijalna šteta“.

#### Član 22

U članu 30 stav 1 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) vlasnik, suvlasnik i drugi korisnik vozila čijom je upotrebom pričinjena šteta, za slučaj štete na stvarima, bez obzira da li je upravljao vozilom u momentu nastanka štete;“.

U tač.2, 3 i 5 riječi: „motornog vozila” zamjenjuju se riječju „vozila”.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Pravo na naknadu štete po osnovu osiguranja od autoodgovornosti ima i korisnik lizinga koji je ugovarač osiguranja i korisnik vozila a nije odgovoran za saobraćajnu nezgodu u kojoj mu je prouzrokovana šteta vozilom istog davaoca lizinga.“

#### Član 23

U članu 31 stav 1 mijenja se i glasi:

„Obavezno osiguranje od autoodgovornosti pokriva i odgovornost za štetu pričinjenu trećim licima zbog upotrebe vozila od strane lica koje:

- 1) je upravljalo vozilom bez odgovarajuće vozačke dozvole;
- 2) nije koristilo vozilo u svrhe za koje je namijenjeno;
- 3) se obučavalo za upravljanje vozilom u saobraćaju bez nadzora ovlašćenog vozača - instruktora;
- 4) je koristilo vozilo bez znanja, odnosno odobrenja vlasnika, odnosno ovlašćenog korisnika vozila;
- 5) je upravljalo vozilom pod uticajem alkohola iznad odobrene granice, opojnih droga, psihoaktivnih lijekova ili drugih psihoaktivnih materija, izbjeglo ili odbilo alkotestiranje i testiranje;
- 6) je namjerno prouzrokovalo štetu;
- 7) je prouzrokovalo štetu tehnički neispravnim vozilom, a ta mu je okolnost bila poznata;
- 8) je na protivpravan način došlo u posjed vozila;
- 9) je poslije saobraćajne nezgode napustilo mjesto događaja, bez davanja ličnih podataka i podataka o osiguranju.“

Poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

„Iznos naknade iz stava 2 ovog člana, od fizičkog lica odgovornog za pričinjenu štetu, ne može biti veći od iznosa 24 prosječne neto zarade u Crnoj Gori prema posljednjem zvaničnom podatku organa uprave nadležnog za poslove statistike.“

#### Član 24

U članu 33 stav 2 mijenja se i glasi:

„Najniža osigurana suma je:

- 1) u slučaju štete zbog smrti, tjelesne povrede i oštećenja zdravlja do iznosa od 6.070.000 eura po štetnom događaju, bez obzira na broj oštećenih lica; i
- 2) u slučaju uništenja ili oštećenja stvari do iznosa od 1.220.000 eura po štetnom događaju bez obzira na broj oštećenih lica. “

#### Član 25

U članu 34 st. 1 i 3 riječi: „motornim vozilom“ u različitom padežu zamjenjuje se riječju „vozilo“ u odgovarajućem padežu.

Stav 4 mijenja se i glasi:

„Šteta koju pričini vozilo za koje je izdata zelena karta naknađuje se u roku od 90 dana od dana prijema odštetnog zahtjeva, a po postupku utvrđenom međunarodnim sporazumima čiji je potpisnik Udruženje u svojstvu nacionalnog biroa zelene karte.“

#### Član 26

U članu 36 stav 3 riječi „Evropske Unije“ zamjenjuju se riječima „Evropskog ekonomskog prostora“.

#### Član 27

Član 38 mijenja se i glasi:



## „Naknada štete od vozila inostrane registracije

### Član 38

Lice kome je pričinjena šteta upotrebom vozila inostrane registracije na teritoriji Crne Gore, za koje postoji valjana isprava iz člana 35 ovog zakona, podnosi odštetni zahtjev Udruženju, društvu za osiguranje ili licu koje je Udruženje ovlastilo za obavljanje poslova koji proizilaze iz međunarodnog sporazuma o osiguranju vlasnika vozila od odgovornosti za štete nastale upotrebom vozila u zemlji ili inostranstvu.

Naknada štete može se utvrditi maksimalno do iznosa iz člana 33 ovog zakona.

Udruženje, odnosno društvo ili lice iz stava 1 ovog člana dužno je da u roku od 90 dana od dana prijema urednog zahtjeva, isplati štetu, odnosno donese obrazloženu odluku o odbijanju zahtjeva.

Ako Udruženje ne postupi u rokovima iz stava 3 ovog člana, oštećeno lice može pokrenuti postupak za naknadu štete pred nadležnim sudom.“

### Član 28

U nazivu poglavlja V poslije riječi „LICIMA” dodaju se riječi: „I PUTNICIMA”.

### Član 29

Član 42 mijenja se i glasi:

„Vlasnik, odnosno korisnik vazduhoplova dužan je da zaključi ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju upotrebom vazduhoplova u letu pričini trećim licima i putnicima.

Treće lice iz stava 1 ovog člana je svako lice, osim putnika i članova letачke i kabinske posade vazduhoplova koji su na dužnosti u toku leta.

Putnik iz stava 1 ovog člana je svako lice koje se prevozi vazduhoplovom, uz saglasnost vlasnika, odnosno korisnika vazduhoplova, osim članova letачke i kabinske posade vazduhoplova koji su na dužnosti u toku leta.

Ugovor o osiguranju iz stava 1 ovog člana pokriva i štete pričinjene teretu i prtljagu, osim za vazduhoplove koji se ne koriste u komercijalne svrhe.

Ugovorom o osiguranju iz stava 1 ovog člana pokrivena su i štete zbog rizika rata i terorizma, osim za vazduhoplove kojima MTOM iznosi do 500 kg.

Vlasnik, odnosno korisnik stranog vazduhoplova koji ulazi u vazdušni prostor Crne Gore mora biti osiguran od odgovornosti za štetu iz stava 1 ovog člana, ako nema drugo obezbjeđenje za naknadu štete ili ako potvrđenim međunarodnim ugovorom nije drugačije uređeno.

Izuzetno od stava 6 ovog člana, vlasnik, odnosno korisnik vazduhoplova koji nije registrovan u Crnoj Gori i čije operacije ne uključuju slijetanje na teritoriju ili polijetanje sa teritorije Crne Gore nego samo let u vazdušnom prostoru Crne Gore, nije dužan da ugovorom o osiguranju iz stava 1 ovog člana ima pokrivena štete pričinjene putnicima, teretu i prtljagu.

Vlasnik, odnosno korisnik vazduhoplova, upisanog u Registar civilnih vazduhoplova Crne Gore, dužan je da prilikom izdavanja i produženja važenja potvrde o provjeri plovidbenosti vazduhoplova dostavi ugovor o osiguranju iz stava 1 ovog člana nezavisnom pravnom licu koje vrši javna ovlašćenja u oblasti vazdušnog saobraćaja.

Operator sistema bespilotnog vazduhoplova ili vazduhoplovnog modela dužan je da, prilikom izvođenja letачkih operacija bespilotnim vazduhoplovom ili vazduhoplovnim modelom operativne mase 250 grama i više, ili prilikom izvođenja letачkih operacija za koje nezavisno pravno lice koje vrši javna ovlašćenja u oblasti vazdušnog saobraćaja izdaje dozvolu, odobrenje ili drugi ekvivalentni dokument posjeduje ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju upotrebom bespilotnog vazduhoplova ili vazduhoplovnog modela u letu pričini trećim licima.“

## Član 30

Član 43 mijenja se i glasi:

„Obaveza društva za osiguranje po osnovu ugovora iz člana 42 ovog zakona ograničena je osiguranom sumom na dan štetnog događaja, ako ugovorom o osiguranju nije ugovorena viša suma.

Najniža osigurana suma na koju može biti ugovoreno osiguranje iz člana 42 ovog zakona iznosi:

1) za štete pričinjene trećim licima za vazduhoplove kojima MTOM iznosi:

- od 250 gr do 900 gr, 3.000 SDR,
- od 901 gr do 4 kg, 5.000 SDR,
- od 4,01 kg do 25 kg, 10.000 SDR,
- od 25,01 kg do 150 kg, 20.000 SDR,
- od 150,01 kg do 500 kg, 750.000 SDR,
- od 500,01 do 1.000 kg, 1.500.000 SDR,
- od 1.000,01 do 2.700 kg, 3.000.000 SDR,
- od 2.700,01 do 6.000 kg, 7.000.000 SDR,
- od 6.000,01 do 12.000 kg, 18.000.000 SDR,
- od 12.000,01 do 25.000 kg, 80.000.000 SDR,
- od 25.000,01 do 50.000 kg, 150.000.000 SDR,
- od 50.000,01 do 200.000 kg, 300.000.000 SDR,
- od 200.000,01 do 500.000 kg, 500.000.000 SDR,
- iznad 500.000,01 kg, 700.000.000 SDR;

2) za pojedinog putnika, 250.000 SDR;

3) za registrovan prtljag po putniku, 1.288 SDR i

4) za teret koji se prevozi po kg, 22 SDR.

Izuzetno od stava 2 tačka 1 alineja 5 ovog člana, najniža osigurana suma na koju može biti ugovoreno osiguranje iz člana 42 ovog zakona za štete pričinjene trećim licima, iznosi 128.821 SDR za:

- letjelice koje uzlijeću uz pomoć nogu, uključujući paraglajdere na motorni pogon i zmajevе na motorni pogon, i

- vazduhoplove, uključujući i jedrilice, sa najvećom dozvoljenom masom pri uzlijetanju (MTOM) manjom od 500 kg: ultralake vazduhoplove koji se koriste u nekomercijalne svrhe i ultralake vazduhoplove koji se koriste za lokalno osposobljavanje pilota tokom kojeg nema prelaženja međunarodnih granica, ako nijesu u pitanju obaveze u vezi sa osiguranjem koje se odnose na rizike od rata i terorizma.

Izuzetno od stava 2 tačka 2 ovog člana, najniža osigurana suma po štetnom događaju, određena ugovorom o osiguranju iz člana 42 ovog zakona, za vazduhoplove kojima MTOM iznosi 2.700 kg ili manje, koji se ne koriste u komercijalne svrhe, za pojedinog putnika iznosi 128.821 SDR.

Najniža osigurana suma na koju može biti ugovoreno osiguranje iz člana 42 stav 9 ovog zakona za bespilotne vazduhoplove ili vazduhoplovne modele operativne mase manje od 250 grama, kada se njima izvode letačke operacije za koje je potrebna dozvola, odobrenje ili drugi ekvivalentan dokument, koji izdaje nezavisno pravno lice koje vrši javna ovlašćenja u oblasti vazdušnog saobraćaja, iznosi 3.000 SDR.

Odluku o izmjeni osigurane sume iz stava 2 ovog člana donosi Vlada, na predlog regulatornog organa.“

## Član 31

U članu 44 poslije riječi: „licima upotrebom motornog vozila“ zamjenjuju se riječima: „licima i putnicima upotrebom vozila“.

## Član 32

U članu 45 stav 1 mijenja se i glasi:

„Vlasnik, odnosno ovlašćeni korisnik plovnog objekta, koji se po propisima o registraciji odnosno upisu plovnih objekata upisuje u registar odnosno upisnik plovnih objekata, dužan je da zaključi ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju upotrebom plovnog objekta pričinu trećim licima nanošenjem tjelesnih povreda, narušavanjem zdravlja ili smrti.“

Poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

„Ugovor o osiguranju iz stava 1 ovog člana zaključuje se na period od godinu dana.“

Dosadašnji stav 6 postaje stav 7.

## Član 33

U članu 50 stav 2 riječ „članarina“ i zarez brišu se, a riječ „obavezni“ zamjenjuje se riječju „redovni“.

## Član 34

U članu 51 stav 1 tačka 2 mijenja se i glasi:

„2) vrši obradu, obračun, isplatu šteta i naplatu regresnih zahtjeva po isplaćenim štetama:

- po osnovu međunarodnih sporazuma o obaveznim osiguranjima u saobraćaju za štete nastale u zemlji i inostranstvu (zelena karta),

- nastalim na teritoriji Crne Gore upotrebom neosiguranih vozila, vazduhoplova i plovnih objekata,

- u slučajevima kada vlasnik vozila koje služi za prevoz putnika u javnom saobraćaju nije zaključio ugovor iz člana 21 ovog zakona,

- od nepoznatih vozila, vazduhoplova, plovnih objekata ili drugih prevoznih sredstava za prouzrokovanje smrti, tjelesne povrede ili narušavanja zdravlja,

- po osnovu zahtjeva oštećenih lica koja štetu nijesu mogla naplatiti zbog oduzimanja dozvole za rad ili pokretanja stečaja, odnosno likvidacije nad društvom za osiguranje kod koga su bila osigurana;“.

U tački 6 alineja 1 riječi: „obaveznog doprinosa za rad Udruženja i“ brišu se.

U stavu 3 riječi: „člana 64“ zamjenjuju se riječima: „člana 65“.

## Član 35

U članu 54 stav 1 riječi: „oduzeta dozvola za rad i nad kojim je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije“ zamjenjuju se riječima: „oduzeta dozvola za rad ili nad kojim je pokrenut postupak likvidacije, odnosno stečaja“.

## Član 36

Član 55 mijenja se i glasi:

„Društvo za osiguranje dužno je da Udruženju uplaćuje redovni doprinos iz premija obaveznih osiguranja u saobraćaju, srazmjerno premiji ostvarenoj u određenoj vrsti obaveznog osiguranja u prethodnoj godini.

Visinu redovnog doprinosa iz stava 1 ovog člana utvrđuje Udruženje, u skladu sa kriterijumima iz člana 51 stav 2 ovog zakona, do 1. decembra tekuće godine za narednu poslovnu godinu.

Akt iz stava 2 ovog člana Udruženje dostavlja regulatornom organu na saglasnost.

Ako sredstva Garantnog fonda, po osnovu redovnog doprinosa, nijesu dovoljna za pokriće obaveza iz člana 54 ovog zakona, nedostajuća sredstva obezbjeđuju se dodatnim doprinosom koji se utvrđuje na način i po postupku utvrđenom za redovni doprinos Garantnom fondu.

Ako društvo za osiguranje ne izvršava obavezu uplate redovnog doprinosa Garantnom fondu, Udruženje je dužno da o tome, bez odlaganja, obavijesti regulatorni organ.“

#### Član 37

U članu 56 stav 2 mijenja se i glasi:

„Sredstva Garantnog fonda ulažu se na način koji osigurava sigurnost, kvalitet, likvidnost i profitabilnost portfelja u cjelini“.

St. 3 i 4 brišu se.

#### Član 38

U članu 58 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Iznos naknade iz stava 1 ovog člana, od fizičkog lica odgovornog za pričinjenu štetu, ne može biti veći od iznosa 24 prosječne neto zarade u Crnoj Gori prema posljednjem zvaničnom podatku organa nadležnog za poslove statistike.“

Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.

#### Član 39

U članu 59 stav 1 riječ: „motorno vozilo koje je osigurano, odnosno uobičajeno se koristi“ zamjenjuje se riječima: „vozilo koje je osigurano, odnosno uobičajeno se nalazi“.

U stavu 2 tačka 3 riječ „motorno“ briše se.

#### Član 40

U članu 61 stav 2 tač. 1 i 2 riječi „motorno“ briše se.

U tački 3 riječ „koristi“ zamjenjuje se riječju „nalazi“.

#### Član 41

U članu 64 stav 2 mijenja se i glasi:

„Nadzor nad primjenom čl. 6, 7 i 8 u vezi sa čl. 25, 28, 29 i 36 ovog zakona vrši organ uprave nadležan za nadzor i kontrolu bezbjednosti saobraćaja na putevima.“

Poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koja glase:

„Nadzor nad primjenom čl. 6, 7 i 8 u vezi sa članom 42 ovog zakona vrši nezavisno pravno lice koje vrši javna ovlašćenja u oblasti vazdušnog saobraćaja.

Nadzor nad primjenom čl. 6, 7 i 8 u vezi sa članom 45 ovog zakona vrši organ uprave nadležan za poslove pomorstva.“

#### Član 42

Član 65 mijenja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 1.000 do 20.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice - društvo za osiguranje, ako:

- 1) ne zaključi ugovor o obaveznom osiguranju u skladu sa članom 7 ovog zakona;
- 2) ne dostavi regulatornom organu uslove osiguranja, najkasnije 60 dana prije dana predviđenog za početak njihove primjene, radi provjere usklađenosti sa zakonom i pravilima struke osiguranja (član 10 stav 2);
- 3) ne dostavi regulatornom organu tarife premija i premijski sistem sa tehničkim osnovama za izračunavanje tarife, najkasnije 60 dana prije dana predviđenog za početak njihove primjene, radi provjere usklađenosti sa zakonom, aktuarskim načelima i pravilima struke osiguranja (član 10 stav 3);
- 4) oštećenom licu ne dostavi obrazloženu ponudu za naknadu štete ili obrazloženi odgovor u roku od 60 dana od dana prijema odštetnog zahtjeva (član 12 stav 3);
- 5) oštećenom licu ne ponudi i ne isplati nesporni dio naknade štete na ime predujma (član 13 stav 1);

6) ne isplati utvrđeni iznos naknade štete u cjelosti u roku od osam dana od dana odlučivanja u skladu sa čl. 12 i 13 ovog zakona, odnosno od dana zaključenja sporazuma za naknadu štete (član 15 stav 1);

7) ne utvrdi pravila postupka rješavanja odštetnih zahtjeva, u skladu sa ovim zakonom (član 17 stav 1);

8) na svojoj internet stranici i na drugi pogodan način ne objavi pravila postupka iz člana 17 stav 1 ovog zakona (član 17 stav 3);

9) ne naknadi stvarnu štetu fondovima zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja u granicama obaveza preuzetih ugovorom o osiguranju (član 18 stav 1);

10) ne prikuplja, ne vodi ili ne obrađuje statističke i druge podatke u skladu sa čl. 19 i 20 ovog zakona;

11) ne dostavi regulatornom organu tražene podatke iz člana 19 ovog zakona (član 19 stav 6);

12) licu koje je zaključilo ugovor o osiguranju od autoodgovornosti na zahtjev ne izda potvrdu o postojanju i broju odštetnih zahtjeva koje su treća lica podnijela u vezi sa tim vozilom, za period od pet godina koje prethode zasnivanju ugovornog odnosa (član 27 stav 3);

13) ne uruči osiguraniku, uz polis, primjerak Evropskog izvještaja o nezgodi koji je osiguranik dužan da drži u vozilu i predoči ovlašćenom licu na njegov zahtjev (član 28 stav 1);

14) ne imenuje ovlašćenog predstavnika u skladu sa članom 41 ovog zakona;

15) ne obezbijedi sredstva potrebna za obavljanje zakonom povjerenih poslova Udruženja (član 50 stav 1); i

16) ne dostavlja redovno Udruženju podatke iz člana 62 stav 3 ovog zakona (član 62 stav 6).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500 do 2.000 eura.”

#### Član 43

Član 66 stav 1 mijenja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 1.000 do 15.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice - Udruženje, ako:

1) oštećenom licu ne dostavi obrazloženu ponudu za naknadu štete ili obrazloženi odgovor u roku od 60 dana od dana prijema odštetnog zahtjeva (član 12 stav 3);

2) oštećenom licu ne ponudi i ne isplati nesporni dio naknade štete na ime predujma (član 13);

3) ne isplati utvrđeni iznos naknade štete u cjelosti u roku od osam dana od dana odlučivanja u skladu sa čl. 12 i 13 ovog zakona, odnosno od dana zaključenja sporazuma za naknadu štete (član 15 stav 1);

4) ne utvrdi pravila postupka rješavanja odštetnih zahtjeva, u skladu sa ovim zakonom (član 17 stav 1);

5) na svojoj internet stranici i na drugi pogodan način ne objavi pravila postupka iz člana 17 stav 1 ovog zakona (član 17 stav 3);

6) ne prikuplja, ne vodi ili ne obrađuje statističke i druge podatke u skladu sa čl. 19 i 20 ovog zakona;

7) ne dostavi regulatornom organu tražene podatke iz člana 19 ovog zakona (član 19 stav 6);

8) ne obavijesti organ uprave nadležan za unutrašnje poslove o priznavanju valjanosti isprave iz člana 35 stav 1 ovog zakona (član 35 stav 6);

9) ne vodi registar ovlašćenih predstavnika društava za osiguranje iz Crne Gore (član 41 stav 8);

10) ne obavijesti, bez odlaganja, regulatorni organ o neizvršavanju obaveza iz ugovora o obaveznom osiguranju od strane društva za osiguranje (član 49 stav 2);

11) ne izvršava poslove iz člana 51 ovog zakona;

12) ne dostavlja ili ne dostavlja na propisan način podatke regulatornom organu (član 52 st. 4 i 5);

13) ne omogući regulatornom organu pristup svim podacima koje je u skladu sa zakonom dužno da vodi (član 53 stav 3);

14) ne izvršava obaveze iz člana 55 ovog zakona;

15) ne upravlja sredstvima Garantnog fonda na način utvrđen članom 56 ovog zakona;

16) ne vrši isplate iz sredstava Garantnog fonda na način propisan članom 57 ovog zakona;

17) ne čuva podatke koji se vode u sklopu informacionog centra na način propisan članom 62 ovog zakona; i

18) ne omogući oštećenom licu pristup podacima u skladu sa članom 63 ovog zakona.”

#### Član 44

U članu 67 stav 1 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) ne zaključi ugovor o obaveznom osiguranju u saobraćaju u skladu sa članom 7 ovog zakona, a u vezi sa čl. 25, 42 i 45 ovog zakona;“

Tačka 2 mijenja se i glasi:

„2) u roku od 15 dana od dana objavljivanja rješenja o pokretanju likvidacije odnosno oglasa o otvaranju stečaja nad društvom za osiguranje, ne zaključi ugovor o obaveznom osiguranju u saobraćaju sa drugim društvom za osiguranje za preostali period važenja osiguranja, odnosno do isteka registracije (član 8 stav 1);“.

#### Član 45

U članu 68 stav 1 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) ne postupi u skladu sa članom 6 ovog zakona;”.

#### Član 46

Poslije člana 69 dodaje se novi član koji glasi:

#### „Član 69a

Danom pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji, prestaju da važe odredbe člana 10 st. 3 do 6 i član 11 ovog zakona.“

#### Član 47

Poslije člana 70 dodaje se novi član koji glasi:

### **„Odložena primjena osiguranih suma**

#### Član 70a

Osigurane sume iz člana 33 stav 2 ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji.

Do početka primjene osiguranih suma iz člana 33 stav 2 ovog zakona primjenjivaće se sljedeće najniže osigurane sume za štetu zbog:

1) smrti, tjelesne povrede i narušenog zdravlja za:

- autobuse i teretna vozila, 750.000 eura;

- druga vozila, uključujući i nepoznata vozila, 550.000 eura; i

- vozila kojima se prevoze opasne materije, 800.000 eura;
- 2) uništenja ili oštećenja stvari za:
  - autobuse i teretna vozila, 500.000 eura;
  - druga vozila, uključujući i nepoznata vozila, 300.000 eura; i
  - vozila kojima se prevoze opasne materije, 550.000 eura.

Vlada na predlog regulatornog organa, može donijeti odluku o povećanju osiguranih suma iz stava 2 ovog člana, do iznosa utvrđenih članom 33 stav 2 ovog zakona.“

#### Član 48

Poslije člana 71 dodaje se novi član koji glasi:

### **„Usklađivanje poslovanja**

#### Član 71a

Društva za osiguranje i Udruženje, dužni su da usklade svoju organizaciju i poslovanje sa ovim zakonom u roku od 90 dana, od dana stupanja na snagu ovog zakona.”

#### Član 49

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 16-3/21-7/4

EPA 278 XXVII

Podgorica, 29. decembar 2021. godine

**Skupština Crne Gore 27. saziva**

Predsjednik,

**Aleksa Bečić, s.r.**

**1953.**

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**UKAZ**  
**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I**  
**DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOM BRENDU**

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom brendu**, koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine.

Broj: 01-1364/2

Podgorica, 30. decembar 2021. godine

**Predsjednik Crne Gore,**  
**Milo Đukanović, s.r.**

Na osnovu člana 82 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva, na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine, donijela je

**ZAKON**  
**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA**  
**O NACIONALNOM BRENDU**

Član 1

U Zakonu o nacionalnom brendu („Službeni list CG”, broj 37/17) u članu 5 stav 1 tačka na kraju tačke 10 zamjenjuje se tačkom zarezom i dodaje se nova tačka koja glasi:  
„11) unapređenja prepoznatljivosti Crne Gore na inostranom tržištu;”.

Član 2

U članu 9 stav 1 tačka zarez na kraju tačke 5 zamjenjuje se zarezom, a tačka 6 briše se. Dosadašnja tačka 7 postaje tačka 6.

Član 3

Član 10 mijenja se i glasi:

„(1) Nacionalni brend se izražava vizuelnim identitetom koji sadrži naziv, logotip i slogan.  
(2) Vizuelni identitet nacionalnog brenda utvrđuje Ministarstvo.“

Član 4

Član 11 se briše.

Član 5

U članu 12, u nazivu članova i u čl. 13, 15, 16 i 17, nazivu poglavlja IV, u nazivu članova i u čl. 19, 20, 23 i 24, nazivu poglavlja V, u nazivu članova i u čl. 25, 26 i 27, nazivu poglavlja VI, u nazivu članova i u čl. 28, 29 i 30, nazivu poglavlja VIII, u članu 42, u nazivu člana i u članu 43 riječ „logotip” u različitom padežu zamjenjuje se riječima: „vizuelni identitet” u odgovarajućem padežu.



#### Član 6

U nazivu člana 14 riječ „logotipa“ zamjenjuje se riječju „vizuelnog identiteta“.

U stavu 1 riječ „logotip“ zamjenjuje se riječima: „vizuelni identitet“, a riječi „i/ili njegov slogan“ brišu se.

U stavu 2 riječi: „na logotipu nacionalnog brenda“ brišu se.

U st. 3 i 4 riječ „logotip“ zamjenjuje se riječima: „vizuelni identitet“.

#### Član 7

Član 18 se briše.

#### Član 8

U nazivu člana 21, u stavu 1, u stavu 2 tačka i u stavu 3 tač. 4, 7, 10 i 11 riječ „logotip“ zamjenjuje se riječima: „vizuelni identitet“.

Na kraju tačke 12 tačka se zamjenjuje tačkom zarezom i dodaju se tri nove tačke koje glase:

„13) plan ključnih aktivnosti za iduću kalendarsku godinu;

14) izvještaj o:

- realizovanim aktivnostima u vezi ekološke, društvene, kulturne i ekonomske održivosti;
- pozitivno riješenim prigovorima potrošača za prethodnu godinu;
- stručnom usavršavanju zaposlenih za prethodnih pet godina;
- preduzetim inovativnim modelima djelovanja;
- društveno odgovornom djelovanju u toku prethodne godine;

15) potvrda o učešću na domaćim i međunarodnim događajima.“

#### Član 9

U članu 22 st. 1 i 2 riječ „logotipa“ zamjenjuje se riječima: „vizuelnog identiteta“.

St. 3 i 5 brišu se.

Dosadašnji st. 4 i 6 postaju st. 3 i 4.

#### Član 10

U nazivu članova i u čl. 36, 37 i 39 riječi: „logotip i/ili slogan“ u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima: „vizuelni identitet“.

#### Član 11

U članu 40 riječi: „logotip (ako sadrži naziv oblasti) i/ili slogan“ zamjenjuju se riječima: „vizuelni identitet (ako sadrži naziv oblasti)“, a riječ „mogu“ zamjenjuje se riječju „može“.

#### Član 12

U članu 46 stav 1 tačka 1 riječ „logotip“ zamjenjuje se riječima: „vizuelni identitet“, a riječi: „i/ili njegov slogan“ brišu se.

U tački 2 riječi: „na logotipu nacionalnog brenda“ brišu se.

U tač. 3 do 7 riječ „logotip“ zamjenjuje se riječima: „vizuelni identitet“.

#### Član 13

Poslije člana 47 dodaje se novi član koji glasi:

### **„Rok za donošenje podzakonskog akta**

#### Član 47a

Podzakonski akt iz člana 10 stav 2 ovog zakona donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.”

Član 14

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 00-35/21-1/4

EPA 374 XXVII

Podgorica, 29. decembar 2021. godine

**Skupština Crne Gore 27. saziva**

Predsjednik,

**Aleksa Bečić, s.r.**

**1954.**

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**UKAZ**  
**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA UPOTREBU**  
**PUTNIČKIH MOTORNIH**  
**VOZILA, PLOVNIH OBJEKATA, VAZDUHOPLOVA**  
**I LETILICA**

Proglašavam **Zakon o izmjeni Zakona o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila**, plovni objekata, vazduhoplova i letilica, koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine.

Broj: 01-1363/2

Podgorica, 30. decembar 2021. godine

**Predsjednik Crne Gore,**  
**Milo Đukanović, s.r.**

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva, na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine, donijela je

**ZAKON**  
**O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA UPOTREBU PUTNIČKIH MOTORNIH**  
**VOZILA, PLOVNIH**  
**OBJEKATA, VAZDUHOPLOVA I LETILICA**

Član 1

U Zakonu o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila, plovni objekata, vazduhoplova i letilica („Službeni list RCG“, br. 28/04 i 37/04 i „Službeni list CG“, br. 86/09 i 43/18), u članu 6 stav 1 tačka 6 riječi: „hendikepiranih lica“ zamjenjuju se riječima: „lica sa invaliditetom“.

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore.

Broj: 16-1/21-2/4

EPA 241 XXVII

Podgorica, 29. decembar 2021. godine

**Skupština Crne Gore 27. saziva**  
**Predsjednik,**  
**Aleksa Bečić, s.r.**

**1955.**

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**UKAZ**  
**O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ZARADAMA**  
**ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU**

Proglašavam **Zakon o dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru**, koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine.

Broj: 01-1371/2

Podgorica, 30. decembar 2021. godine

**Predsjednik Crne Gore,**  
**Milo Đukanović, s.r.**

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva, na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine, donijela je

**ZAKON**  
**O DOPUNAMA ZAKONA O ZARADAMA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU**

Član 1

U Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18, 34/19 i 130/21) u članu 22 stav 1, u tabelarnom prikazu, u Grupi poslova B u podgrupi 8 poslije zvanja „Sudija u Apelacionom sudu koji postupa u predmetima organizovanog kriminala, korupcije, pranja novca, terorizma i ratnih zločina“ i koeficijenta 21,62 dodaje se novo zvanje „Redovni profesor univerziteta“ sa koeficijentom 21,62, a poslije zvanja „Redovni profesor univerziteta“ i koeficijenta 21,62 dodaje se novo zvanje „Naučni savjetnik“ sa koeficijentom 21,62.

U podgrupi 9 poslije zvanja „Zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda“ i koeficijenta 20,75 dodaje se novo zvanje „Ljekar subspecijalista“ sa koeficijentom 20,75.

U podgrupi 12 poslije zvanja „Predsjednik Privrednog suda“ i koeficijenta 19,89 dodaje se novo zvanje „Vanredni profesor univerziteta“ sa koeficijentom 19,89, a poslije zvanja „Vanredni profesor univerziteta“ i koeficijenta 19,89 dodaje se novo zvanje „Viši naučni saradnik“ sa koeficijentom 19,89.

U podgrupi 14 poslije zvanja „Zamjenik glavnog revizora“ i koeficijenta 19,02 dodaje se novo zvanje „Ljekar specijalista“ sa koeficijentom 19,02.

U podgrupi 18 poslije zvanja „Sekretar Sekretarijata za Zakonodavstvo“ i koeficijenta 17,29 dodaje se novo zvanje „Docent na univerzitetu“ sa koeficijentom 17,29, a poslije zvanja „Docent na univerzitetu“ i koeficijenta 17,29 dodaje se novo zvanje „Naučni saradnik“ sa koeficijentom 17,29.

U grupi poslova C u podgrupi 3 poslije zvanja „Predsjednik suda za prekršaje“ i koeficijenta 15,99 dodaje se novo zvanje „Doktor medicine“ sa koeficijentom 15,99.

Član 2

U članu 24 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Izuzetno od stava 1 ovog člana, koeficijent za zarade zaposlenih iz člana 2 stav 1 tač. 4, 5 i 6 ovog zakona neće se utvrđivati kolektivnim ugovorom za zaposlene čiji su koeficijenti određeni ovim zakonom.“

### Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“, a primjenjivaće se od 1. jula 2022. godine.

Broj: 33/20-2/23

EPA 74 XXVII

Podgorica, 29. decembar 2021. godine

**Skupština Crne Gore 27. saziva**  
Predsjednik,  
**Aleksa Bečić, s.r.**

**1956.**

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**UKAZ  
O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATNU  
VRIJEDNOST**

Proglašavam **Zakon o dopunama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost**, koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine.

Broj: 01-1370/2

Podgorica, 30. decembar 2021. godine

**Predsjednik Crne Gore,  
Milo Đukanović, s.r.**

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva, na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine, donijela je

**ZAKON  
O DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA  
DODATU VRIJEDNOST**

Član 1

U Zakonu o porezu na dodatnu vrijednost („Službeni list RCG“, br. 65/01, 38/02, 72/02, 21/03, 76/05 i „Službeni list CG“, br 16/07, 29/13, 09/15, 53/16, 01/17, 50/17, 80/20 i 08/21), u članu 24a stav 1 poslije tačke 6a, dodaje se nova tačka koja glasi:

„6b) usluga pripremanja i usluživanja hrane, pića i napitaka, osim alkoholnih pića, gaziranih pića sa dodatkom šećera i kafe u objektima za pružanje ugostiteljskih usluga.“

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 16-3/21-10/8

EPA 370 XXVII

Podgorica, 29. decembar 2021. godine

**Skupština Crne Gore 27. saziva  
Predsjednik,  
Aleksa Bečić, s.r.**

**1957.**

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**UKAZ  
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I  
DOPUNAMA ZAKONA O PATENTIMA**

Proglašavam **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o patentima**, koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine.

Broj: 01-1367/2

Podgorica, 30. decembar 2021. godine

**Predsjednik Crne Gore,  
Milo Đukanović, s.r.**

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva, na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine, donijela je

**ZAKON  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PATENTIMA**

Član 1

U Zakonu o patentima („Službeni list CG“, broj 42/15 i 2/17) član 14 mijenja se i glasi:

**„Upravni spor**

Član 14

Protiv rješenja nadležnog organa može se pokrenuti upravni spor.”

Član 2

U članu 57 stav 1 riječ „slučaja” zamjenjuje se riječju „zahtjeva”, a riječi: „na zahtjev zainteresovanog lica” i zarez brišu se.

U stavu 2 riječi: „Zainteresovano lice dužno” zamjenjuju se riječima: „Podnosilac zahtjeva za izdavanje prinudne licence dužan”, a riječ „pokušalo” zamjenjuje se riječju „pokušao”.

U stavu 3 riječi: „Zainteresovano lice” zamjenjuju se riječima: „Podnosilac zahtjeva za izdavanje prinudne licence”.

U stavu 4 riječi: „zainteresovano lice” zamjenjuju se riječima: „podnosilac zahtjeva za izdavanje prinudne licence”.

Član 3

Naziv poglavlja XIV mijenja se i glasi: „**PRIJAVE PROŠIRENIH EVROPSKIH PATENATA I EVROPSKI PATENTI**“.

#### Član 4

U članu 141 stav 2 tačka 1 riječi: „koje Evropski patentni zavod obavlja poslove kao naznačeni ili izabrani zavod“ zamjenjuju se riječima: „koje je Evropski patentni zavod naznačeni ili izabrani zavod i koja ima priznat međunarodni datum podnošenja prijave“.

#### Član 5

Poslije člana 150 dodaje se novo poglavlje i šesnaest novih članova koji glase:  
„XIVa. EVROPSKE PRIJAVE PATENATA I EVROPSKI PATENTI

### **Dejstva evropskih prijava patenata i evropskih patenata u Crnoj Gori**

#### Član 150a

(1) Evropska prijava patenta i evropski patent, pod uslovima određenim ovim zakonom, imaju isto pravno dejstvo i podliježu istim uslovima kao i nacionalna prijava patenta i nacionalni patent.

(2) U smislu stava 1 ovog člana i čl. 150b do 150p i člana 153a ovog zakona:

1) „evropska prijava patenta” je prijava evropskog patenta podnijeta na osnovu Konvencije, kao i međunarodna prijava patenta podnijeta na osnovu Ugovora, za koje je Evropski patentni zavod naznačeni ili izabrani zavod i koja ima priznat međunarodni datum podnošenja prijave i u kojoj je naznačena Crna Gora;

2) „evropski patent” je evropski patent priznat od strane Evropskog patentnog zavoda na osnovu evropske prijave patenta, u skladu sa Konvencijom, u kojoj je naznačena Crna Gora;

3) „nacionalna prijava patenta” je prijava patenta podnijeta nadležnom organu na osnovu ovog zakona;

4) „nacionalni patent” je patent priznat na osnovu nacionalne prijave patenta.

### **Podnošenje evropske prijave patenta**

#### Član 150b

(1) Evropska prijava patenta može biti podnijeta Evropskom patentnom zavodu ili nadležnom organu.

(2) Evropska prijava patenta podnijeta nadležnom organu ima isto dejstvo kao da je podnijeta na isti datum Evropskom patentnom zavodu, ukoliko je nadležni organ blagovremeno proslijedio Evropskom patentnom zavodu.

(3) Izdvojena evropska prijava patenta podnosi se neposredno Evropskom patentnom zavodu.

(4) Ako nadležni organ ustanovi, na prvi pogled, da se prijava podnijeta od strane državljanina Crne Gore ili fizičkog lica koje u Crnoj Gori ima stalno nastanjenje, odnosi na pronalazak od značaja za odbranu i bezbjednost Crne Gore, u smislu člana 124 ovog zakona, postupiće u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuju tajni pronalasci i neće proslijediti evropsku prijavu patenta Evropskom patentnom zavodu u skladu sa stavom 2 ovog člana.

(5) Evropska prijava patenta koja se podnosi nadležnom organu u skladu sa st. 1 do 4 ovog člana, može se podnijeti na bilo kom od jezika iz člana 14 st. 1 i 2 Konvencije.

### **Takse i troškovi postupka za evropske prijave patenata**

#### Član 150c

Takse i troškovi postupka u vezi sa evropskom prijavom patenta plaćaju se u skladu sa odredbama Konvencije i važećim pravilima i propisima uz Konvenciju.



## **Dejstva evropske prijave patenta**

### **Član 150d**

(1) Evropska prijava patenta kojoj je priznat datum podnošenja i u kojoj je naznačena Crna Gora, istovjetna je urednoj nacionalnoj prijavi patenta sa pravom prvenstva zatraženim za evropsku prijavu patenta, ako je to pravo zatraženo, bez obzira na ishod postupka po prijavi.

(2) Objavljena evropska prijava patenta obezbjeđuje podnosiocu prijave jednaka prava kao i objavljena nacionalna prijava patenta u Crnoj Gori, od datuma kad podnosilac prijave dostavi prevod patentnih zahtjeva objavljene evropske prijave patenta na crnogorski jezik licu koje koristi taj pronalazak u Crnoj Gori.

(3) Smatraće se da evropska prijava patenta od početka nije imala dejstva iz stava 2 ovog člana ako je povučena, ako se smatra povučenom, ako je konačno odbijena ili ako je naznaka Crne Gore povučena ili se smatra povučenom.

## **Dejstva evropskog patenta**

### **Član 150e**

(1) Pod uslovima iz st. 2 do 6 ovog člana, evropski patent u kome je naznačena Crna Gora, od datuma kada je od strane Evropskog patentnog zavoda objavljen podatak o priznanju evropskog patenta u Evropskom patentnom biltenu, obezbjeđuje ista prava kao i nacionalni patent, u skladu sa ovim zakonom.

(2) Nosilac patenta je dužan da nadležnom organu dostavi zahtjev za upis evropskog patenta u Registar patenata, prevod patentnih zahtjeva evropskog patenta na crnogorski jezik i plati propisanu naknadu posebnih troškova objavljivanja i štampanja prevoda patentnih zahtjeva priznatog evropskog patenta, u roku od tri mjeseca od dana objavljivanja podataka o priznanju evropskog patenta u Evropskom patentnom biltenu.

(3) Ako evropski patent ostane na snazi sa izmijenjenim patentnim zahtjevima kao rezultat postupka po prigovoru ili zahtjeva za ograničenje patenta podnijetog Evropskom patentnom zavodu, nosilac patenta je dužan da nadležnom organu dostavi prevod izmijenjenih patentnih zahtjeva na crnogorski jezik i plati propisanu naknadu posebnih troškova objavljivanja, u roku od tri mjeseca od dana objavljivanja obavještenja o odluci Evropskog patentnog zavoda da evropski patent sa izmjenama ostaje na snazi.

(4) Ako tekst patentnih zahtjeva sadrži pozivne oznake upotrijebljene u crtežima, ti crteži se moraju priložiti uz prevod iz st. 2 i 3 ovog člana.

(5) Nadležni organ je dužan da u službenom glasilu blagovremeno objavi svaki prevod koji je podnijet u skladu sa st. 2 i 3 ovog člana.

(6) Ako prevod iz st. 2 i 3 ovog člana nije podnijet blagovremeno ili ako naknada iz st. 2 i 3 ovog člana nije plaćena blagovremeno, evropski patent se smatra nevažećim od početka za Crnu Goru.

(7) Smatra se da evropski patent i evropska prijava patenta na kojoj je on zasnovan od početka nijesu imali dejstvo iz stava 1 ovog člana i člana 150d stav 2 ovog zakona, u obimu u kojem je taj patent poništen ili ograničen u postupcima po prigovoru, ograničenju ili poništaju pred Evropskim patentnim zavodom.

(8) Rješenje o upisu evropskog patenta u Registar patenata donosi nadležni organ.

(9) Podaci koji se objavljuju u skladu sa st. 2 i 3 ovog člana uređuju se propisom Ministarstva.

## **Autentični tekst evropskih prijave patenata ili evropskih patenata**

### **Član 150f**

(1) Tekst evropske prijave patenta ili evropskog patenta sačinjen na jeziku postupka koji se vodi pred Evropskim patentnim zavodom autentičan je tekst u bilo kom postupku koji se vodi u Crnoj Gori.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, prevod koji je dostavljen u skladu sa članom 144 stav 2 ili članom 145 st. 2 i 3 ovog zakona, smatra se autentičnim, osim u postupcima poništavanja, kada prijava ili patent na jeziku prevoda obezbjeđuje zaštitu koja je uža od zaštite koja je data na jeziku postupka.

(3) Podnosilac prijave ili nosilac evropskog patenta može u bilo koje doba podnijeti ispravljeni prevod patentnih zahtjeva evropske prijave patenta ili evropskog patenta.

(4) Ispravljeni prevod patentnih zahtjeva objavljene evropske prijave patenta nema pravno dejstvo u Crnoj Gori, dok se ne dostavi licu koje koristi taj pronalazak u Crnoj Gori.

(5) Ispravljeni prevod patentnog zahtjeva evropskog patenta u kome je naznačena Crna Gora nema pravno dejstvo dok nadležni organ ne objavi podatak da je prevod ispravljen, što je prije moguće, nakon plaćanja propisane naknade za objavu.

(6) Svako savjesno lice koje koristi ili je sprovelo efikasne i ozbiljne pripreme za korišćenje pronalaska, a čije korišćenje ne bi predstavljalo povredu prava iz prijave ili patenta u prvobitnom prevodu, nakon početka pravnog dejstvo ispravljenog prevoda, može nastaviti to korišćenje, u okviru svog posla ili za potrebe svog poslovanja bez plaćanja naknade.

### **Prava ranijeg datuma i prava koja proizilaze iz istog datuma**

#### **Član 150g**

(1) Evropska prijava patenta i evropski patent u kojem je naznačena Crna Gora imaju, u odnosu na nacionalnu prijavu patenta i nacionalni patent, ista dejstva u pogledu stanja tehnike kao i nacionalna prijava patenta i nacionalni patent.

(2) Nacionalna prijava patenta i nacionalni patent imaju, u odnosu na evropski patent u kojem je naznačena Crna Gora, isto dejstvo u pogledu stanja tehnike koje imaju u odnosu na nacionalni patent.

### **Istovremena zaštita**

#### **Član 150h**

Ako evropski patent u kojem je naznačena Crna Gora i nacionalni patent imaju isti datum podnošenja ili ako je zatraženo pravo prvenstva, a isti datum prvenstva je priznat istom licu ili njegovom pravnom sljedbeniku, nacionalni patent nema dejstvo u mjeri u kojoj obuhvata isti pronalazak kao i evropski patent u kome je naznačena Crna Gora, od dana od kada je rok za podnošenje prigovora na evropski patent istekao, a prigovor nije podnjet ili od dana od kada je u postupku po prigovoru donijeta konačna odluka da evropski patent ostaje na snazi.

### **Pretvaranje evropske prijave u nacionalnu prijavu patenta**

#### **Član 150i**

(1) Nadležni organ sprovodi postupak za priznanje nacionalnog patenta na zahtjev podnosioca evropske prijave patenta ili nosioca evropskog patenta u sljedećim slučajevima:

1) kada se evropska prijava patenta smatra povučenom na osnovu člana 77 stav 3 Konvencije,

2) kada prevod evropske prijave patenta iz člana 14 stav 2 Konvencije nije podnjet blagovremeno u skladu sa članom 90 stav 3 Konvencije.

(2) U slučaju iz stava 1 tačka 1 ovog člana, zahtjev za pretvaranje evropske prijave patenta u nacionalnu prijavu patenta podnosi se nadležnom organu.

(3) Nadležni organ, u skladu sa odredbama o tajnim pronalascima, prosljeđuje zahtjev za pretvaranje evropske prijave patenta u nacionalnu prijavu direktno centralnim zavodima za industrijsku svojinu država ugovornica koje su u njemu navedene.

(4) U slučaju iz stava 1 tačka 2 ovog člana, zahtjev za pretvaranje evropske prijave patenta u nacionalnu prijavu patenta se podnosi Evropskom patentnom zavodu, koji ga prosljeđuje nadležnom organu, ako je u njemu navedena Crna Gora.

(5) Zahtjev za pretvaranje evropske prijave patenta u nacionalnu prijavu patenta smatra se podnijetim ako je plaćena taksa za pretvaranje i ako je dokaz o uplati takse dostavljen nadležnom organu.

(6) Dejstvo evropske prijave patenta iz člana 66 Konvencije prestaje ako zahtjev za pretvaranje nije blagovremeno podnijet.

(7) Podnosilac prijave je dužan da nadležnom organu podnese prevod originalnog teksta evropske prijave patenta na crnogorski jezik i plati propisanu taksu za objavu podatka o pretvaranju, u roku od dva mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za pretvaranje evropske prijave patenta u nacionalnu prijavu patenta.

(8) Nadležni organ objavljuje u službenom glasilu svaki prevod koji je blagovremeno podnijet, u skladu sa stavom 7 ovog člana.

(9) Ako taksa iz stava 7 ovog člana nije blagovremeno plaćena ili ako prevod originalnog teksta evropske prijave patenta na crnogorski jezik nije blagovremeno podnijet, smatra se da zahtjev za pretvaranje nije podnijet, o čemu nadležni organ donosi rješenje.

### **Takse za održavanje**

#### **Član 150j**

(1) Takse za održavanje evropskih patenata plaćaju se nadležnom organu za godine koje slijede nakon godine u kojoj je objavljen podatak o priznanju evropskog patenta, u skladu sa posebnim propisima.

(2) Na plaćanje takse za održavanje prava iz stava 1 ovog člana, shodno se primjenjuje odredba člana 141 stav 2 Konvencije.

### **Raspolaganje evropskom prijavom patenta i evropskim patentom**

#### **Član 150k**

Odredbe ovog zakona o prenosu prava, licenci, založnom pravu i prinudnim licencama se primjenjuju na evropske prijave patenata i evropske patente sa dejstvom na teritoriji Crne Gore.

### **Zaštita od povrede**

#### **Član 150l**

Odredbe ovog zakona o građansko-pravnoj zaštiti prava u slučaju povrede se primjenjuju na evropske prijave patenata i evropske patente u kojima je naznačena Crna Gora.

### **Poništaj evropskog patenta**

#### **Član 150m**

(1) U skladu sa članom 138 Konvencije, evropski patent može biti poništen u postupku pred nadležnim organom, u skladu sa odredbama ovog zakona, sa dejstvom za Crnu Goru.

(2) Ako je zahtjev za poništaj evropskog patenta podnijet nadležnom organu nakon početka postupka po prigovoru pred Evropskim patentnim zavodom, u skladu sa članom 99 Konvencije ili postupka u vezi sa zahtjevom za ograničenje ili poništaj, u skladu sa članom 105a Konvencije, nadležni organ će prekinuti postupak u vezi sa zahtjevom za poništaj do okončanja navedenih postupaka pred Evropskim patentnim zavodom.

### **Primjena Konvencije**

#### **Član 150n**

(1) Odredbe ovog zakona primjenjivaće se na evropske prijave patenata i evropske patente u kojima je naznačena Crna Gora, ukoliko nije drugačije propisano Konvencijom.

(2) U slučaju konflikta između Konvencije i ovog zakona, primjenjivaće se Konvencija.

## **Prijave proširenih evropskih patenata i evropski patenti**

### **Član 150o**

(1) Odredbe čl. 141 do 150 i čl. 151, 152, 153 i 154 ovog zakona primjenjuju se na prijave evropskih patenata podnijete na dan ili poslije 1. marta 2010. godine, ali prije datuma stupanja na snagu Konvencije o evropskom patentu u Crnoj Gori i na evropske patente priznate na osnovu tih prijava.

(2) Postupci započeti na osnovu odredbi iz stava 1 ovog člana okončaće se u skladu sa njima.

## **Prijave evropskih patenata i evropski patenti**

### **Član 150p**

Odredbe čl. 150a do 150j, čl. 150m, 150n, 151, 152a, 153a i 154 ovog zakona primjenjuju se na prijave evropskih patenata podnijete na dan ili poslije datuma stupanja na snagu Konvencije o evropskom patentu i evropske patente priznate na osnovu tih prijava.“

### **Član 6**

U nazivu člana 152 poslije riječi „prijava“ dodaju se riječi: „podnijetih prije stupanja na snagu Konvencije u Crnoj Gori“.

U stavu 1 riječi: „podnosi se“ zamjenjuju se riječima: „se prije stupanja na snagu Konvencije u Crnoj Gori podnosi“.

Stav 2 mijenja se i glasi:

„Međunarodna prijava se prije stupanja na snagu Konvencije u Crnoj Gori može podnijeti i nadležnom organu kao prijemnom zavodu ako je podnosilac prijave državljanin Crne Gore ili fizičko lice koje u Crnoj Gori ima stalno nastanjenje ili pravno lice osnovano u skladu sa crnogorskim propisima ili koje ima sjedište u Crnoj Gori.“

### **Član 7**

Poslije člana 152 dodaje se novi član koji glasi:

## **„Organ primalac međunarodnih prijava podnijetih nakon stupanja na snagu Konvencije u Crnoj Gori**

### **Član 152a**

(1) Državljanin Crne Gore ili fizička lica koja u Crnoj Gori imaju stalno nastanjenje ili pravno lice osnovano u skladu sa crnogorskim propisima ili koje ima sjedište u Crnoj Gori može, nakon stupanja na snagu Konvencije u Crnoj Gori, odabrati da podnese međunarodnu prijavu Evropskom patentnom zavodu ili Međunarodnom birou Svjetske organizacija za intelektualnu svojinu, koji tada nastupa kao organ primalac u smislu člana 2 tačka XV i člana 10 Ugovora.

(2) Međunarodna prijava može, nakon stupanja na snagu Konvencije u Crnoj Gori, biti podnijeta na crnogorskom jeziku isključivo Međunarodnom birou Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu, koji nastupa kao organ primalac na osnovu Pravila 19.1(a)(iii) Pravilnika za primjenu Ugovora.

(3) Ako je međunarodna prijava, nakon stupanja na snagu Konvencije u Crnoj Gori, podnijeta Evropskom patentnom zavodu na crnogorskom jeziku, Evropski patentni zavod će je odmah proslijediti Međunarodnom birou Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu, na osnovu Pravila 19.4 (b) Pravilnika za primjenu Ugovora i smatraće se da je Evropski patenti zavod primio u ime Međunarodnog biroa Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu, kao organ primalac na osnovu Pravila 19.1(a)(iii) Pravilnika za primjenu Ugovora u skladu sa Pravilom 19.4(a) Pravilnika za primjenu Ugovora.“

#### Član 8

U članu 153 poslije riječi „prijava“ dodaju se riječi: „koja je podnijeta na dan ili nakon 1. marta 2010. godine, ali prije datuma stupanja na snagu Konvencije u Crnoj Gori“.

#### Član 9

Poslije člana 153 dodaje se novi član koji glasi:

#### **Naznačenje ili odabir Crne Gore u međunarodnim prijavama podnijetim nakon stupanja na snagu Konvencije u Crnoj Gori**

#### „Član 153a

Zahtjevom za priznanje evropskog patenta sa dejstvom u Crnoj Gori, u skladu sa Konvencijom, smatra se bilo koje naznačenje ili odabir Crne Gore u bilo kojoj međunarodnoj prijavi podnijetoj od datuma stupanja na snagu Konvencije u Crnoj Gori.“

#### Član 10

U članu 154 riječi: „članom 152“ zamjenjuju se riječima: „čl. 152 i 152a“.

#### Član 11

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 07-2/21-1/4

EPA 213 XXVII

Podgorica, 29. decembar 2021. godine

**Skupština Crne Gore 27. saziva**

Predsjednik,

**Aleksa Bečić, s.r.**

**1958.**

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**UKAZ**  
**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I**  
**DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA**

Prolašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača, koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijeda-nja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine.

Broj: 01-1359/2

Podgorica, 30. decembar 2021. godine

Predsjednik Crne Gore,  
**Milo Đukanović, s.r.**

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva, na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijeda-nja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine, donijela je

**ZAKON**  
**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA**

Član 1

U Zakonu o zaštiti potrošača („Službeni list CG“, br. 2/14, 43/15, 70/17 i 67/19), u članu 2 stav 2 riječ „lice“ zamjenjuje se riječima: „fizičko lice, odnosno pravno lice u privatnoj ili državnoj svojini“.

Član 2

U članu 4 stav 2 poslije riječi: „ovog zakona“ dodaju se riječi: „i drugih zakona koji sadrže odredbe o zaštiti potrošača“.

Član 3

U članu 6 stav 1 tačka 7 poslije riječi „potrošaču“ dodaju se zarez i riječi: „odnosno trgovcu“.

Član 4

U članu 12 poslije stava 4 dodaju se dva nova stava koja glase:

„(5) U cjenovniku ili tarifi finansijskih usluga koji uključuju provizije ili naknade i troškove koji se mogu potraživati, uključujući i savjetodavne finansijske usluge, trgovac je dužan da navede slučajeve u kojima se te provizije ili naknade i troškovi, uključujući i savjetodavne finansijske usluge, naplaćuju i, ukoliko je primjenjivo, učestalost njihove naplate.

(6) Provizije ili naknade ili troškovi iz stava 5 ovog člana koji padaju na teret potrošača moraju da odgovaraju stvarno pruženim uslugama ili nastalim troškovima.“

Dosadašnji stav 5 postaje stav 7.

#### Član 5

U članu 43 stav 3 tačka 1 zarez i riječi: „osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavještenja“ brišu se.

#### Član 6

U članu 56 stav 1 u uvodnoj rečenici riječi: „člana 55, čl. 57 do 60 i čl. 71 do 74“ zamjenjuju se riječima: „člana 55 i čl. 57 do 74j“.

#### Član 7

U članu 57 stav 1 tačka 3 riječi: „ako priroda“ zamjenjuju se riječima: „ili ako priroda“.

#### Član 8

U članu 59 stav 2 mijenja se i glasi:

„(2) Ako trgovac ne može da izvrši ugovor u roku iz stava 1 ovog člana, dužan je da o tome bez odlaganja pisanim putem obavijesti potrošača.“

Poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koja glase:

„(3) U slučaju iz stava 2 ovog člana, potrošač je dužan da trgovcu ostavi naknadni rok za izvršenje ugovora i ako trgovac ne izvrši ugovor u tom naknadnom roku, potrošač ima pravo da pisanom izjavom raskine ugovor.

(4) Izuzetno od stava 3 ovog člana, potrošač nije dužan da trgovcu ostavi naknadni rok za izvršenje ugovora i ima pravo da odmah raskine ugovor, ako je trgovac odbio da isporuči proizvod ili kada je isporuka proizvoda u okviru dogovorenog roka bitan element ugovora.“

U stavu 3 riječi: „iz stava 2“, zamjenjuju se riječima: „iz st. 3 i 4“.

U stavu 4 riječi: „st. 1, 2 i 3“, zamjenjuju se riječima: „st. 1 do 5“.

Dosadašnji st. 3 i 4 postaju st. 5 i 6.

#### Član 9

U članu 60 stav 3 riječi: „stav 3“ zamjenjuju se riječima: „stav 5“.

#### Član 10

U članu 61 stav 2 tačka 1 zarez i riječi: „i u slučaju kada je potrošač dao ponudu“ brišu se.

Poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:

„1a) u slučaju kada je potrošač dao ponudu pod okolnostima iz tačke 1 ovog stava;“.

U tački 3 riječi: „s namjerom ili ciljem promocije ili prodaje“ zamjenjuju se riječima: „čiji je cilj ili rezultat promocija ili prodaja“.

#### Član 11

U članu 70 stav 2 riječi: „člana 57 stav 1 tač. 1, 2 i 3, člana 61 stav 3 tač. 8 i 11“ zamjenjuju se riječima: „člana 61 stav 3 tač. 1, 2, 5, 8 i 15“.

#### Član 12

U članu 72 stav 1 riječi: „člana 57 stav 1 tač. 1, 2 i 3, člana 61 stav 3 tač. 2 i 3“ zamjenjuju se riječima: „člana 61 stav 3 tač. 1, 2, 3, 5, 15 i 16“.

#### Član 13

U članu 74h stav 2 riječ „neprimjerena“ zamjenjuje se riječju „previsoka“.

#### Član 14

U članu 75 stav 3 riječi: „stava 3“ zamjenjuju se riječima: „stava 1“.

U stavu 4 riječi: „stava 4“ zamjenjuju se riječima: „stava 1“.

## Član 15

U članu 82 stav 3 mijenja se i glasi:

„Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz stava 1 ovog člana, ako je:

1) zaključen ugovor o finansijskim uslugama čija cijena zavisi od promjena na finansijskom tržištu na koje trgovac koji pruža finansijske usluge ne može uticati, a do kojih može doći tokom trajanja roka za raskid ugovora iz stava 1 ovog člana, i to usluge koje se odnose na: kupoprodaju strane valute; instrumente tržišta novca; prenosive obveznice; udjele u investicionim fondovima; fjučerse, uključujući uporedive instrumente s ugovorenim gotovinskim namirenjem, kamatne terminske ugovore; kamatne, valutne i akcijske svop zamjene i opcije sticanja ili otuđenja tih instrumenata, uključujući ekvivalentne instrumente koji se namiruju gotovinskim sredstvima, a naročito opcije na valute i kamatne stope;

2) zaključen ugovor o osiguranju putnika i prtljaga ili druga kratkoročna polisa osiguranja koja se zaključuje na rok kraći od mjesec dana;

3) ugovor u potpunosti ispunjen na izričit zahtjev potrošača prije nego što je potrošač iskoristio svoje pravo na raskid ugovora iz st. 1 i 2 ovog člana;

4) u pitanju ugovor o kreditu koji se raskida u skladu sa članom 74i i članom 101 stav 2 ovog zakona.“

## Član 16

Član 89 mijenja se i glasi:

„Na ugovore, prava i obaveze iz čl. 75 do 88 ovog zakona, shodno se primjenjuju odredbe člana 60a ovog zakona koje se odnose na zabranu slanja proizvoda bez naručivanja potrošača i odredbe zakona kojim se uređuju elektronske komunikacije u dijelu koji se odnosi na neželjene komunikacije.“

## Član 17

U članu 90 stav 3 riječ „drugog“ briše se.

U stavu 5 tačka 1 poslije riječi „prava“ dodaju se zarez i riječi: „uključujući i pravo na pravnu zaštitu“.

## Član 18

U članu 91 stav 4 riječ „drugi“ briše se.

## Član 19

U članu 96 stav 3 riječi: „člana 89“ zamjenjuju se riječima: „člana 90“.

## Član 20

U članu 101 stav 3 riječi: „stava 3“ zamjenjuju se riječima: „stava 2“.

## Član 21

U članu 104 stav 1 tačka 1 poslije riječi „radnje“ dodaju se riječi: „ili propuštanja“.

Tačka 13 mijenja se i glasi:

„13) cijena robe ili usluge utvrđuje u vrijeme isporuke robe, odnosno pružanja usluge ili kojom se trgovcu dopušta povećanje cijene, u oba slučaja ne priznajući pritom potrošaču pravo na raskid ugovora, ako je krajnja cijena viša od cijene ugovorene u vrijeme zaključenja ugovora;“.

## Član 22

U članu 106 stav 1 riječi: „predmetu ugovora i cijeni“ zamjenjuju se riječima: „glavnom predmetu ugovora i primjerenosti cijene i naknade u odnosu na isporučenu robu i usluge,“.



#### Član 23

U članu 110 stav 2 mijenja se i glasi:

„(2) Nepoštenom poslovnom praksom iz stava 1 ovog člana naročito se smatra:

- 1) obmanjujuća poslovna praksa iz čl. 112, 113 i 114 ovog zakona; i
- 2) agresivna poslovna praksa iz člana 41 stav 5, člana 60a stav 1 i čl. 115, 116 i 117 ovog zakona.“

#### Član 24

U članu 113 stav 3 tačka 2 riječ „sjedištu“ zamjenjuje se riječima: „geografskoj lokaciji“.

U tački 3 riječ „cijeni“ zamjenjuje se riječima: „prodajnoj cijeni“.

U stavu 4 poslije riječi: „drugim zakonom“ dodaju se riječi: „koji sadrži odredbe o zaštiti potrošača“.

#### Član 25

U članu 114 stav 1 tačka 5 riječi: „po cijeni“ zamjenjuju se riječima: „po toj cijeni“.

U tački 11 poslije riječi „promociji“ dodaju se zarez i riječi: „čime se ne dovodi u pitanje primjena zakona kojim se uređuju elektronski mediji“.

U tački 22 riječi: „poslovne djelatnosti, odnosno djelatnosti slobodnog zanimanja“ zamjenjuju se riječima: „trgovinske, poslovne, zanatske ili profesionalne djelatnosti“.

#### Član 26

U članu 116 stav 1 tačka 4 riječi: „ili otkáže“ brišu se.

#### Član 27

U članu 117 tačka 3 poslije riječi „zakonom“ dodaju se zarez i riječi: „čime se ne dovodi u pitanje primjena zakona kojim se uređuju elektronske komunikacije u dijelu koji se odnosi na neželjene komunikacije i odredaba zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti“.

U tački 5 poslije riječi: „proizvod“ dodaju se zarez i riječi: „čime se ne dovodi u pitanje primjena zakona kojim se uređuju elektronski mediji u dijelu koji se odnosi na zaštitu maloljetnika.“

#### Član 28

U članu 118 st. 1 i 2 poslije riječi: „drugim zakonom“ dodaju se riječi: „koji sadrži odredbe o zaštiti potrošača“.

#### Član 29

U članu 133 stav 3 riječi: „stav 4“ brišu se.

#### Član 30

U članu 152 stav 3 mijenja se i glasi:

„(3) Nagrada i naknada iz stava 1 ovog člana za rad u vijeću, određuje se prema sljedećim kriterijumima:

- vrijednosti predmeta,
- načinu rješavanja spora i
- vrsti tužbe.

Poslije stava 3 dodaje se pet novih stavova koji glase:

„(4) Na osnovu kriterijuma iz stava 3 ovog člana, nagrada se utvrđuje posebno za arbitra pojedinca, predsjednika vijeća i člana vijeća.“

(5) Predsjedniku Odbora i zamjeniku predsjednika kada obavlja poslove predsjednika Odbora u njegovom odsustvu, utvrđuje se i mjesečna nagrada za vođenje Odbora na osnovu kriterijuma broj predmeta u mjesecu na koji se nagrada odnosi.

(6) Visina nagrade i naknade iz stava 1 ovog člana određuje se na osnovu metodologije za određivanje visine i vrijednosti koeficijenta za kriterijume prema kojima se određuju nagrade i naknade troškova za rad u vijeću, odnosno nagrade za vođenje Odbora.

(7) Nagrade i naknada iz stava 1 ovog člana isplaćuju se mjesečno.

(8) Metodologiju za određivanje visine i vrijednosti koeficijenta iz stava 6 ovoga člana propisuje Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).“

#### Član 31

U članu 159 stav 1 tačka 2 i članu 163 stav 1 tačka 3 riječi: „15 dana“ zamjenjuju se riječima: „30 dana“.

#### Član 32

U članu 160 stav 3 riječ „Ministarstvu“ zamjenjuje se riječima: „Kontakt tački iz člana 174 stav 5 ovog zakona“.

#### Član 33

U članu 174 poslije stava 3 dodaju se dva nova stava koja glase:

„(4) Nadležni organi st. 2 i 3 ovog člana, dužni su da razmjenjuju informacije i saraduju u sprovođenju ovog zakona i drugih zakona koji sadrže odredbe o zaštiti potrošača, preko informacionog sistema za zaštitu potrošača.

(5) Kontakt tačka informacionog sistema iz stava 4 ovog člana, je organ uprave nadležan za poslove inspekcijuskog nadzora.“

Stav 4 mijenja se i glasi:

„(6) Bliži način rada sistema iz stava 4 ovog člana i listu organa iz st. 2 i 3 ovog člana nadležnih za nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i drugih zakona koji sadrže odredbe o zaštiti potrošača Vlada utvrđuje posebnim aktom, na predlog Ministarstva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje inspekcijuski nadzor i posebnim zakonima.“

Dosadašnji stav 4 postaje stav 6.

#### Član 34

U članu 175 stav 1 tačka 33 mijenja se i glasi:

„33) nije izvršio ugovor o kupoprodaji bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovora, osim ako je drugačije ugovoreno, ili ako, u slučaju kada ne može da izvrši ugovor u roku utvrđenim zakonom, nije o tome bez odlaganja pisanim putem obavijestio potrošača, ili ako, u slučaju kada je potrošač trgovcu ostavio naknadni rok za izvršenje ugovora, nije izvršio ugovor u tom naknadnom roku, ili u slučaju raskida ugovora ne vrati potrošaču plaćeni iznos u roku, pod uslovima i na način propisan ovim zakonom (član 59 st. 1, 2, 3 i 5);“

U stavu 2 tačka 9 mijenja se i glasi:

„9) cijena robe ili usluge nije istaknuta na način propisan ovim zakonom, ili je cijena istaknuta na način da potrošača može dovesti u zabludu, ili u cjenovniku ili tarifi koji uključuju provizije ili naknade i troškove koji se mogu potraživati, uključujući i savjetodavne finansijske usluge, nisu navedeni slučajevi u kojima se te provizije ili naknade i troškovi, uključujući i savjetodavne finansijske usluge, naplaćuju i, ukoliko je primjenjivo, učestalost njihove naplate, ili provizije ili naknade ili troškovi koji padaju na teret potrošača ne odgovaraju stvarno pruženim uslugama ili nastalim troškovima (član 12 stav 1, stav 2 tačka 1 i st. 3, 4, 5, 6 i 7);“

U stavu 3 riječi: „čl. 102 i 104 i člana 106 stav 2 ovog zakona“ zamjenjuju se riječima: „čl. 102, 104 i 106 ovog zakona“.

U stavu 4 riječ „od“ briše se.

Poslije stava 6 dodaje se novi stav koji glasi:

„(7) Odredbe st. 1 do 6 ovog člana primjenjuju se i kada nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrše i samostalne organizacije i nezavisna pravna lica preko ovlašćenih službenika, u skladu sa zakonom.“

Dosadašnji stav 7 postaje stav 8.

#### Član 35

U članu 176 stav 1 poslije tačke 2 dodaje se nova tačka:

„2a) u cjenovniku ili tarifi koji uključuju provizije ili naknade i troškove koji se mogu potraživati, uključujući i savjetodavne finansijske usluge, nije naveo slučajeve u kojima se te provizije ili naknade i troškovi, uključujući i finansijske savjetodavne usluge, naplaćuju i, ukoliko je primjenjivo, učestalost njihove naplate, ili provizije ili naknade ili troškovi koji padaju na teret potrošača ne odgovaraju stvarno pruženim uslugama ili nastalim troškovima (član 12 st. 5 i 6);“.

Tač. 19 i 20 mijenjaju se i glase:

„19) koristi nepoštene ugovorne odredbe (čl. 104 i 106 u vezi sa članom 102);

20) koristi poslovnu praksu prema potrošaču koja se smatra nepoštenom u skladu sa ovim zakonom (član 41 stav 5, član 60a st. 1 i 4, čl. 110, 112, 113, 115 i 116, a u vezi sa čl. 109);“.

U tački 25 riječi: „po cijeni“ zamjenjuju se riječima: „po toj cijeni“.

U tački 42 riječi: „poslovne djelatnosti, odnosno djelatnosti slobodnog zanimanja“ zamjenjuju se riječima: „trgovinske, poslovne, zanatske ili profesionalne djelatnosti“.

#### Član 36

U članu 178 stav 1 tačka 4 riječi: „član 12 st. 1, 3, 4 i 5“ zamjenjuju se i glase: „član 12 st. 1, 3, 4 i 7“.

Tačka 24 mijenja se i glasi:

„24) ne izvrši ugovor o kupoprodaji bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovora, osim ako je drugačije ugovoreno, ili ako, u slučaju kada ne može da izvrši ugovor u roku utvrđenim zakonom, bez odlaganja o tome pisanim putem ne obavijesti potrošača, ili ako, u slučaju kada je potrošač trgovcu ostavio naknadni rok za izvršenje ugovora, nije izvršio ugovor u tom naknadnom roku (član 59 st. 1, 2 i 3 u vezi sa stavom 4);“.

U tački 25 riječi: „član 59 stav 3“ zamjenjuju se riječima: „član 59 stav 5“.

#### Član 37

Poslije člana 184a dodaje se novi član koji glasi:

**„Rok za donošenje propisa**

Član 184b

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od 30 dana, od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Član 38

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 28-1/21-1/4

EPA 372 XXVII

Podgorica, 29. decembar 2021. godine

**Skupština Crne Gore 27. saziva**

Predsjednik,

**Aleksa Bečić, s.r.**

**1959.**

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**UKAZ**  
**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O**  
**PRIVREDNIM DRUŠTVIMA**

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o privrednim društvima, koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijeda-nja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine.

Broj: 01-1357/2

Podgorica, 30. decembar 2021. godine

Predsjednik Crne Gore,  
**Milo Đukanović, s.r.**

Na osnovu člana 82 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva, na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijeda-nja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine, donijela je

**ZAKON**  
**O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA**

Član 1

U Zakonu o privrednim društvima („Službeni list CG“, broj 65/20), u članu 325 stav 1 tač. 6 do 11 mijenjaju se i glase:

„6) povećanje osnovnog kapitala i emisiju novih akcija ili izdavanje udjela vrši protivno ovom zakonu, ugovoru o osnivanju, statutu ili drugim važećim propisima (čl. 204, 208, 211 i 275);

7) podijeli dobit, ne izvrši povraćaj primljene dobiti ili isplaćuje dividende protivno ovom zakonu, ugovoru o osnivanju, statutu ili drugim važećim propisima (čl. 218 i 237);

8) da zajam, garanciju ili obezbijedi drugu vrstu finansijske podrške nekom licu u svrhu kupovine akcija tog društva (član 233 stav 1);

9) ne izvrši usklađivanje strukture organa upravljanja, odnosno, strukture članova tih organa u roku od tri mjeseca od dana donošenje rješenja Komisije za tržište kapitala kojim se utvrđuje uspješnost emisije (član 297 stav 5);

10) ne izvrši usklađivanje strukture organa upravljanja, odnosno, strukture članova tih organa u roku od šest mjeseci od dana završetka finansijske godine u kojoj su se stekli uslovi za promjenu statusa (član 297 stav 6);

11) nijesu ispunila obavezu registracije u rokovima propisanim ovim zakonom (član 329 st. 1 i 2);“

Poslije tačke 11 dodaje se nova tačka koja glasi:

„12) u slučaju postojanja u tom društvu akcija iste klase različite nominalne vrijednosti, ne izvrši usklađivanje strukture osnovnog kapitala u rokovima propisanim ovim zakonom (član 329 stav 5).“

## Član 2

U članu 329 stav 5 briše se.  
Dosadašnji stav 6 postaje stav 5.

## Član 3

Poslije člana 330 dodaje se novi član koji glasi:

### **„Obustava postupka**

#### Član 330a

Nadležni organ za registraciju će u roku od pet dana od dana stupanja na snagu ovog zakona povući predloge za pokretanje postupka likvidacije društava koje je podnio na osnovu člana 329 stav 5 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG, broj 65/20“), a ako je postupak na osnovu tih predloga pokrenut, obustaviće se.

## Član 4

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 06-1/21-1/11

EPA 262 XXVII

Podgorica, 29. decembar 2021. godine

**Skupština Crne Gore 27. saziva**

Predsjednik,

**Aleksa Bečić, s.r.**

**1960.**

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**UKAZ**  
**O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU**

Proglašavam **Zakon o dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju**, koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijeda-nja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine.

Broj: 01-1355/2

Podgorica, 30. decembar 2021. godine

Predsjednik Crne Gore,  
**Milo Đukanović, s.r.**

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva, na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijeda-nja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine, donijela je

**ZAKON**  
**O DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU**

Član 1

U Zakonu o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG“, br. 13/07, 5/08, 32/11 i 54/16) u članu 35đ poslije stava 3 dodaje se novi stav 4 koji glasi:

„Izuzetno od stava 1 tačka 5 ovog člana predsjednik opštine, kao rukovodilac Opštinskog tima, donosi Naredbu o preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara.“

Član 2

Poslije člana 46e dodaje se novi član koji glasi:

**„Prestanak radnog odnosa na lični zahtjev**

Član 46f

Izuzetno od uslova propisanih zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje, pripadnici Službe zaštite kojima na lični zahtjev i uz saglasnost komandira službe prestane radni odnos, imaju pravo na penziju, ukoliko navrše najmanje 53 godine života i 30 godina staža osiguranja od kojih najmanje 15 godina efektivno provedenih na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Pripadnicima Službe zaštite iz stava 1 ovog člana penzija se određuje na način propisan zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje, s tim što se prilikom određivanja ličnog koeficijenta, ako je za njega povoljnije, lični koeficijent utvrđuje na osnovu zarade, odnosno naknade zarade ostvarene u kalendarskoj godini koja prethodi godini ostvarivanja prava na penziju.

Iznos penzije određen prema stavu 2 ovog člana uvećava se za 20%, s tim što iznos te penzije ne može biti veći od najvišeg iznosa starosne penzije utvrđene u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje.

U pogledu ostvarivanja, korišćenja i usklađivanja penzije koja pripada prema ovom članu, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje.

Pravo na penziju primjenom ovog člana može se ostvariti od 1. januara 2022. godine do 31. decembra 2022. godine.“

#### Član 3

U članu 117 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Izuzetno od stava 3 ovog člana, poslove inspekcijuskog nadzora na području opštine vrši opštinski inspektor za zaštitu i spašavanje koji pored upravnih mjera i radnji propisanih zakonom kojim se uređuje inspekcijuski nadzor ima obavezu da kontroliše sprovođenje Naredbe o preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara.“

#### Član 4

Poslije člana 118 dodaje se novi član koji glasi:

##### „Član 118a

Novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 10.000 eura, opštinski inspektor za zaštitu i spašavanje kazniće za prekršaj pravno lice, ako ne postupi po naredbi iz člana 35đ stav 4 ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice novčanom kaznom u iznosu od 30 eura do 1.000 eura, a preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 150 eura do 3.000 eura.

Novčanom kaznom u iznosu od 30 eura do 1.000 eura kazniće se za prekršaj fizičko lice ako ne postupi po naredbi iz člana 35đ stav 4 ovog zakona.“

#### Član 5

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 01-3/21-1/12

EPA 353 XXVII

Podgorica, 29. decembar 2021. godine

**Skupština Crne Gore 27. saziva**

Predsjednik,

**Aleksa Bečić, s.r.**



**1961.**

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

### **UKAZ**

## **O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O GRANIČNOJ KONTROLI**

Proglašavam **Zakon o dopuni Zakona o graničnoj kontroli**, koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijeda-nja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine.

Broj: 01-1330/2

Podgorica, 30. decembar 2021. godine

Predsjednik Crne Gore,

**Milo Đukanović, s.r.**

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva, na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijeda-nja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine, donijela je

### **ZAKON**

## **O DOPUNI ZAKONA O GRANIČNOJ KONTROLI**

### **Član 1**

U Zakonu o graničnoj kontroli („Službeni list CG“, br. 72/09, 39/13 i 17/19) u članu 50 na kraju stava 3 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „odnosno odluke o vršenju roditeljskog prava.“

Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„Izuzetno od stava 4 ovog člana, maloljetno lice starije od 16 godina života može da putuje samostalno, bez odobrenja roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika određenog u skladu sa zakonom.“

### **Član 2**

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 24-1/21-1/5

EPA 330 XXVII

Podgorica, 29. decembar 2021. godine

**Skupština Crne Gore 27. saziva**

Predsjednik,

**Aleksa Bečić, s.r.**

**1962.**

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**UKAZ  
O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI OPŠTEG ZAKONA O OBRAZOVANJU I  
VASPITANJU**

Proglašavam **Zakon o dopuni opšteg Zakona o obrazovanju i vaspitanju**, koji je donijela Skupština Crne Gore 27. saziva na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijeda-nja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine.

Broj: 01-1329/2

Podgorica, 30. decembar 2021. godine

Predsjednik Crne Gore,  
**Milo Đukanović, s.r.**

Na osnovu člana 82 tačka 2 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 27. saziva, na Petoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijeda-nja u 2021. godini, dana 29. decembra 2021. godine, donijela je

**ZAKON  
O DOPUNI OPŠTEG ZAKONA O OBRAZOVANJU I VASPITANJU**

Član 1

U Opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG“, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG“, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13, 44/13, 47/17, 59/21 i 76/21) u članu 78 stav 2 tačka 1 poslije riječi „obaveznog“ dodaju se riječi: „ili izbornog“.

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj: 26-1/21-11/4

EPA 363 XXVII

Podgorica, 29. decembar 2021. godine

**Skupština Crne Gore 27. saziva**  
Predsjednik,  
**Aleksa Bečić, s.r.**